www.24hours.ge
24 საათი
ყოველდღიური
© გაზეთი 24 საათი
ოთხშაბათი, 10 სექტემბერი, 2003 წელი. №242 (454)
ფასი 30 თეთრი

სვანეთში ანტიკრიმინალური ოპერაცია დაიწყო

სამკვირიანი აჟიოტაჟის შემდეგ სვანეთში ანტიკრიმინალური ოპერაცია დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უშიშროებისა და თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ქვედანაყოფები გუშინ გამთენიისას მესტიაში შევიდნენ.

სვანეთში ჩავიდა შს მინისტრი კობა ნარჩემაშვილიც, რომელიც სპეციალურად შექმნილ შტაბში მესტიაში ჩასატარებელი პროფილაქტიკური ღონისძიებების შესახებ ბრძანებებს იძლეოდა. მართალია, სვანეთის ანტიკრიმინალური ოპერაციის მეთაური პრეზიდენტს ოფიციალურად არ დაუნიშნავს, მაგრამ, როგორც ჩანს, ამ ფუნქციას ანტიკრიმინალური ოპერაციის ჩატარებაში გამოცდილი შს მინისტრი შეითავსებს. მით უმეტეს, ედუარდ შევარდნაძის განცხადებით, ოპერაციაში, რომელმაც უმტკივნეულოდ უნდა ჩაიაროს, მნიშვნელოვან როლს შსს შეასრულებს.

სვანეთში იმყოფებიან ძალოვანი სტრუქტურების თავკაცები, რომლებიც გუშინ მესტიის გამგეობის მოსახლეობას შეხვდნენ და მიაწოდეს ინფორმაცია, თუ რა სახის პროფილაქტიკური ღონისძიებები ჩატარდება რეგიონში.

თუმცა, სვანეთის სპეცოპერაციის საორგანიზაციო შტაბს ჯერ არ დაუმტკიცებია პირველ ეტაპზე განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმა. არსებული ინფორმაციით, პირველი ფაზის სამუშაოებს, სავარაუდოდ, მესტიის ბატალიონი და შინაგანი ჯარი შეასრულებენ.

სვანეთში დაწყებული ანტიკრიმინალური ოპერაციისადმი სკეპტიკურადაა განწყობილი პრეზიდენტის რწმუნებული კოდორის ხეობაში ემზარ კვიციანი.

ემზარ კვიციანის განცხადებით, ოპერაციას მოულოდნელი ხასიათი უნდა ჰქონოდა და უხმაუროდ დაწყებულიყო, რადგან სვანეთში, კრიმინალების საფარქვეშ, რეალურად, რუსეთის ჯაშუშები მოქმედებენ. **"უნდა ითქვას ისიც, რომ პოლიციის ცენტრალურ სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ჯაშუშებთან არიან შეკრულნი,"** – აცხადებს ემზარ კვიციანი.

ანტიკრიმინალური ოპერაციის პირველი ფაზა, სავარაუდოდ, დღეს დაიწყება. სპეცდანაყოფები უკვე მუშაობენ ძებნილი კრიმინალების დაკავებასა და მოსახლეობისგან უკანონო იარაღის ამოღებაზე.

24 საათი

არჩევნებამდე შეხმატკბილებული საკრებულო

თბილისის საკრებულომ მუშაობა არჩევნებამდე შეაჩერა. "დღევანდელ სხდომაზე ორი ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი გადავწყვიტეთ. წყლის ტარიფი და სატაქსო გადამზიდავების მოსაკრებელი შევამცირეთ. ასე შეხმატკბილებულად საკრებულოს ჯერ არასოდეს უმუშავია. ყველა ფრაქციამ აღნიშნული გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო," - განაცხადა გუშინდელ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ.

A3

ამინდი

თბილისი	26	☼
ქუთაისი	26	☼
ბათუმი	24	☁
სოხუმი	24	☼
ფოთი	24	☁
თელავი	24	☼
ზუგდიდი	26	☼
გორი	24	☼
ახმეტა	25	☼
ჭიათურა	24	☼

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	2.1375
ევრო	2.3951
გირვანქა სტერლ	3.4322
რუბლი	0.0705

რატომ უნდა ნიშნავდეს პრეზიდენტის ყოველი დიდგორი ქართველი ხალხის მორიგ კრწანისს?

დავით უსუფაშვილი
იურისტი

საქართველოს პრეზიდენტმა 2003 წლის 2 სექტემბრის ბრძანებულებით დააკმაყოფილა 218 000 ამომრჩევლის თხოვნა და დანიშნა რეფერენდუმი. მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს საქართველოს მოსახლეობას მოუწევს პასუხის გაცემა კითხვაზე: "თანახმა ხართ თუ არა, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა შემცირდეს და განისაზღვროს არა უმეტეს 150 დეპუტატით?"

ერთი შეხედვით, საქართველოში დემოკრატია ზეიმობს: ერთი მხრივ, მოსახლეობის საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფი იჩენს შესაშურ პოლიტიკურ აქტივობას და ქვეყნის მომავალზე ჭეშმარიტად მოქალაქეობრივ ზრუნვას; მეორე მხრივ კი, თავისი ხალხის მოთხოვნებზე ადეკვატურად მორეაგირე პრეზიდენტი დაუყოვნებლივ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას და საპარლამენტო მოწყობის მეტად მნიშვნელოვანი საკითხი ხალხისავე სამსჯავროზე გამოაქვს.

მაგრამ თუ კარგად დავუკვირდებით, დავრწმუნდებით, რომ პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება ან მისი მორიგი დაუფიქრებელი ნაბიჯია (რომელთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება, მის გარშემო ჭკუადამჯდარი სახელმწიფო მოღვაწეების რიცხვის კლების კვალობაზე), ან კარგად ნაფიქრი მზაკვრული გეგმის ნაწილი (რომელთა რიცხვიც ასევე იზრდება, მის გარშემო "პოლიტიკური აზრის გიგანტი" თანაბლოკელების რიცხვის ზრდის კვალობაზე).

გაგრძელება A2 გვერდზე

„ეს არჩევნები საქართველოსთვის გამოცდა იქნება"

ვერიკო თევზაძე

ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანთა უფლებების ოფისმა (ODIHR) 9 აგვისტოდან არჩევნებზე დამკვირვებელთა გრძელვადიანი მისია დაიწყო.

"ეს არჩევნები საქართველოსთვის გამოცდა იქნება - რამდენად დგას ქვეყანა დემოკრატიის გზაზე, რამდენად მომწიფებულია დემოკრატიისთვის. თქვენი არჩევნები თქვენი მომავლის საწინდარია," - დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელმა ჯულიან პილ იეტსმა კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ ორი ნოემბრის არჩევნებმა საქართველოს ბედი უნდა გადაწყვიტოს.

გაგრძელება A2 გვერდზე

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

ჯულიან პილ იეტსი: "თქვენი არჩევნები თქვენი მომავლის საწინდარია".

სისხლიანი სპეცოპერაცია ქუთაისში

ეთერ ნაცვლიშვილი
ქუთაისიდან

"ყველამ იცოდეს, პოლიციელის სისხლს არავის შევარჩენთ, დამნაშავეების მიმართ დაუნდობლები ვიქნებით, ვინც არ დაგვემორჩილება, შესაბამისად გავუსწორდებით", - ასეთი განცხადებები გააკეთეს გუშინ "24 საათთან" საუბრისას იმერეთის რეგიონში მოღვაწე სამართალდამცველებმა, ქუთაისში ჩატარებული ხმაურიანი და სისხლიანი სპეცოპერაციის შემდეგ.

გუშინ გამთენიისას სპეცრაზმელებმა ალყა შემოარტყეს სახლს, რომელშიც ცაგერის პოლიციის მიერ ძარცვასა და მეზობლის მკვლელობისთვის ძებნილი, ცაგერელი მამუკა ხვადაგიანი იმალებოდა და მას დანებება მოსთხოვეს.

"წავუყენეთ თუ არა ულტიმატუმი, რომ ჩაგვბარებოდა, ჩვენთვის მოულოდნელად ხვადაგიანმა ცეცხლი გახსნა და ორი სანაქებო პოლიციელი მძიმედ დაგვიჭრა. ყველაფერი ვიღონეთ იმისთვის, რომ ხვადაგიანი მშვიდობიანად დაგვნებებოდა, თუმცა ჩვენმა ხვეწნა-მუდარამ არ გაჭრა; პირიქით, ის უფრო აგრესიული გახდა და იერიშზე გადმოვიდა. ამის შემდეგ იძულებული გავხდით, ცეცხლითვე გვეპასუხა", - განაცხადა ქუთაისის პოლიციის უფროსმა თემურ ნოზაძემ.

იმ დროს, როცა ძებნილსა და პოლიციელებს შორის სროლა იყო გაჩაღებული, სახლში, სადაც ხვადაგიანი იმალებოდა, არავინ იყო. პოლიციელთა მოთხოვნით, ხვადაგიანმა სახლში მცხოვრები ლტოლვილები თავიდანვე გამოუშვა უკანა შესასვლელი კარიდან. მათ შორის იყვნენ მცირეწლოვანი ბავშვებიც.

გაგრძელება A3 გვერდზე

ალექსანდრე ბოჭორიშვილის ფოტო

ოპერაციის შემდეგ სახლი, სადაც დამნაშავე იმალებოდა მთლიანად დაიწვა.

SOS: სარსი დაბრუნდა

სინგაპურის ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ადამიანი, რომელსაც ატიპური პნევმონიის სიმპტომები აღმოაჩნდა, ნამდვილად სარსის ვირუსით არის დაავადებული. ბოლო ხუთი თვის განმავლობაში სინგაპურში ეს ვირუსის დაფიქსირების პირველი შემთხვევაა. აქამდე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ ვირუსი დამარცხებული იყო. აღნიშნული პიროვნებისათვის ანალიზების ჩატარების მეორე სერიის დასრულებამდე კიდევ რჩებოდა იმედი, რომ სარსი ქვეყანაში არ დაბრუნდებოდა. ამჯერად დიაგნოზი უკვე დადასტურებულია.

ოფიციალური სინგაპურის განცხადების მიუხედავად, რომ ეპიდემიის დამარცხების შემდეგ, ეს სარსის დაფიქსირების პირველი და ერთადერთი შემთხვევაა, მოსახლეობა მაინც შეშფოთებულია. თავად დაავადებულის შესახებ კი, ბევრი არაფერია ცნობილი. ის წარმოშობით ჩინელია. მისი ჰოსპიტალიზირება მხოლოდ ჩვეულებრივი მედშემოწმების შემდეგ მოხდა.

REUTERS

სინგაპურის საავადმყოფოები საგანგებო რეჟიმზე არიან.

მეცნიერების აზრით, ვირუსი ადამიანებზე ცხოველების საშუალებით გადადის. გაიზრდება თუ არა ინფიცირებულთა რიცხვი და გადაიზრდება თუ არა ეს ერთი შემთხვევა ეპიდემიაში, არავინ იცის. ყოველ შემთხვევაში მისი შეჩერების გარანტიას მედიკოსები ვერ იძლევიან.

სახელისუფლებო ბლოკის მოსალოდნელი შევსება

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ არჩევანი გააკეთა და ოპოზიციის გვერდზე დგომას სახელისუფლებო ბლოკში ყოფნა არჩია. სახელისუფლებო ბლოკში ყოფნის სურვილი გუშინ ყოფილმა "ახალმა მემარჯვენეებმა" გია ყარყარაშვილმა და ირაკლი ბათიაშვილმაც გამოთქვეს.

ლელა მჭედლიძე

თავისი გადაწყვეტილების დასასაბუთებლად ნადარეიშვილს კარგი არგუმენტი აქვს - "ხელისუფლებამ აფხაზეთთან დაკავშირებით ჩემი პოზიციები გაიზიარაო". თუ ეს ასეა, მაშინ ხელისუფლებას ნადარეიშვილის მიერ წლების განმავლობაში ნანატრი გაერო-ს მეშვიდე მუხლის ამოქმედება ანუ აფხაზეთში მშვიდობის ძალით დამყარება დასჯდომია ჭკუაში, რაც ნაკლებ სარწმუნოა. არადა, ნადარეიშვილს ოპოზიციასთან კონსულტაციები კარგა ხნის განმავლობაში ჰქონდა. პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილის შეფასებით, ნადარეიშვილი ოპოზიციასთან კონსულტაციებს მხოლოდ ხელისუფლების დასანახად და მისგან მეტის "გამოსაძალავად" მართავდა.

ედუარდ შევარდნაძე თავისი ბლოკის ახალ წევრებს გუშინ ავთანდილ ჯორბენაძესთან ერთად ესაუბრა. ყარყარაშვილს და ბათიაშვილს სახელმწიფო მინისტრთან კარგა ხნის მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებთ, მაგრამ ისინიც, ნადარეიშვილის მსგავსად, პრეზიდენტის მხარდამჭერ

გაგრძელება A2 გვერდზე

პარლამენტმა სხდომა მესამე ცდაზე გახსნა

თამარ ხორბალაძე

გუშინ საქართველოს პარლამენტმა მესამე ცდაზე შეძლო 118 ხმის მოგროვება. მანამდე კი გიგი წერეთელი სხდომათა დარბაზში გავრცელებულ ხმებს გამოეხმაურა. მისი თქმით, არსებობენ დეპუტატები, რომლებიც ავრცელებენ ინფორმაციას, თითქოს, თუ საშემოდგომო სესია არ გაიხსნება, 1999 წლის მოწვევის პარლამენტს უფლებამოსილება გაუგრძელდება.

"არ ვიცი, რამდენად სახუმაროა ეს თემა, მაგრამ არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება დარბაზში. შეგახსნებთ, რომ საშემოდგომო სესიის გახსნის და ვერგახსნის შემთხვევაშიც 1999 წლის მოწვევის პარლამენტს უფლებამოსილება 2003 წლის მოწვევის პარლამენტის პირველსავე შეკრებაზე შეუწყდება," - აღნიშნა წერეთელმა.

მოკლედ, ასე იყო თუ ისე, სხდომა გაიხსნა და, მუხედევად იმისა, რომ, მანდატურის თქმით, დარბაზში 118 დეპუტატი არ იმყოფებოდა, გუშინ პარლამენტის მიერ მუშაობის დაწყება არავის გაუპროტესტებია.

საღამოს ხუთი საათისთვის კი დარბაზს, გიგი წერეთლის გარდა, ორი დეპუტატილა შემორჩა და, რადგან საკმაოდ სერიოზულმა საკითხებმა ამ ორი დეპუტატის ინტერესიც ველარ გამოიწვია, გიგი წერეთელმა საბოლოოდ ჩაიქნია ხელი და სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

გაგრძელება A2 გვერდზე

თელასი 1 დეკემბრამდე ძველი ტარიფის შენარჩუნებას ითხოვს

გიორგი გახელაძე

კომპანია „ეი-ი-ეს თელასის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ვალერი ფანცულაიას განცხადებით, კომპანიის გენერალურმა მენეჯერმა დანგირას მიკოლაუნასმა საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიას მიმართა თხოვნით, რათა თბილისის მოსახლეობამ 1 დეკემბრამდე ელექტროენერგიის საფასური ძველი ტარიფით - 1 კვტ/სთ-ში 12,18 თეთრი გადაიხადოს.

მისივე თქმით, ეს დრო კომპანიას დასჭირდება, რათა კომპიუტერული სისტემები ახალი ქვითრების დასაბეჭდად მომზადდეს. სემეკ-ში კომპანიის წინადადების განხილვას ამ კვირაში სპეციალური სხდომა მიეძღვნება. გარდა ამისა, ამჟამად „ეი-ი-ეს თელასი" ტარიფის ფინანსურ ანალიზს ახორციელებს. არ არის გამორიცხული, რომ 1 დეკემბრამდე "ეი-ი-ეს თელასმა" სემეკში ტარიფის ახალი განაცხადი შეიტანოს და მისი შემცირება მოითხოვოს. თბილისში ყოფნისას, "რაოეესის" გამგეობის საბჭოს თავმჯდომარემ ანატოლი ჩუბაისმა ერთხელ უკვე განაცხადა, რომ სულაც არ არის გამორიცხული თბილისში მოქმედი ტარიფის შემცირება. აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სამინისტრომ 15 აგვისტოს, სემეკ-ის დადგენილების საფუძველზე ელექტროენერგიის ახალი, დიფერენცირებული ტარიფი გაატარა რეგისტრაციაში. დიფერენცირებულ ტარიფზე გადასვლა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით მოხდა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

გაერო-ს კრიზისი

შოთა უტიაშვილი

"სისტემა არ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა," – განაცხადა გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. მან აღიარა, რომ გაერო სწრაფად კარგავს ნდობას საერთაშორისო საზოგადოების თვალში, სამშვიდობო ძალები და ჰუმანიტარული მისიები ბოლომდე ვერ ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს.

ანანის თქმით, გაერო-ს კრიზისი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერაყის მოვლენებთან დაკავშირებით თამაშგარეთ დარჩა, მოგვიანებით კი ბაღდადში მისი მისია ააფეთქეს.

გენერალური მდივნის კრიტიკა შეეხო როგორც უშიშროების საბჭოს, ისე გენერალურ ასამბლეას. ანანის თქმით, "მართლაც მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის ნაცვლად, ასამბლეაში დაუსრულებლად მიმდინარეობს უაზრო დებატები. მიღებული გადაწყვეტილებები გაეროს შენობის გარეთ არავის აინტერესებს".

"ჩვენ უკვე აღარ ვიცით, რა წარმოადგენს მთავარ საფრთხეებს, ან როგორ უნდა გავუმკლავდეთ მათ," – განაცხადა ანანმა.

ყველასათვის ცხადია, რომ უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს განსხვავებული თვალსაზრისი აქვთ მსოფლიო უსაფრთხოების ძირეულ პრობლემებთან დაკავშირებით და მათი გადაჭრის განსხვავებულ გზებს ანიჭებენ უპირატესობას.

გარდა ამისა, ანანის აზრით, თავად უშიშროების საბჭოს სტრუქტურაც მოძველდა. "განვითარებადი ქვეყნების თვალში უშიშროების საბჭოს აკლია ლეგიტიმურობა. მესამე სამყარო მიიჩნევს, რომ საბჭოში მისი ინტერესები არასაკმარისად არის წარმოდგენილი".

თუ პირველი პრობლემის გადასაჭრელად გაერო ბევრს ვერაფერს იღონებს, ანანის აზრით, მას შეუძლია მიხედოს მეორე საკითხს და გაზარდოს უშიშროების საბჭოს წევრთა რაოდენობა. გენერალური მდივანი მხარს უჭერს როგორც მუდმივი, ისე არამუდმივი წევრების რაოდენობის ზრდას.

უფრო დეტალურად მისი წინადადების შინაარსი ჯერ ცნობილი არ არის. ორ კვირაში იწყება გენერალური ასამბლეის მორიგი სესია, რომელშიც მრავალი სახელმწიფოს მეთაური მიიღებს მონაწილეობას. შესაძლოა, ანანმა დეტალური გეგმა სწორედ ამ დროს წარადგინოს.

გაგრძელება A3 გვერდზე

A2 ამბები A3 ამბები A4 პროექტი A5 რეკლამა A6 სპორტი A7 რევიუ A8 სხვადასხვა

"ეს არჩევნები საქართველოსთვის გამოცდა იქნება"

პირველი გვერდიდან

თუ არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებისთვის მთავარი იქნება არჩევნების შედეგი, ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტისთვის – საარჩევნო პროცესი, ამ პროცესის დემოკრატიულობა.

ODIHR-ი საქართველოში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მოიწვია. ეს ორგანიზაცია, როგორც წინასაარჩევნო და საარჩევნო, ასევე არჩევნების შემდგომი პროცესის მონიტორინგს ჩაატარებს. დამკვირვებელთა მისიის ოფისში უკვე ათი ექსპერტი მუშაობს. 21 გრძელვადიანი დამკვირვებელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით თვალყურს ადევნებს და გააანალიზებს პოლიტიკური პარტიების კამპანიას, საარჩევნო ადმინისტრაციის, მასმედიის მუშაობას, საკანონმდებლო პროცედურების დაცვას, გასაჩივრების პროცესებს. 400 მოკლევადიანი დამკვირვებელი, ეუთო-ს და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეების, ასევე ევროპარლამენტის პარლამენტარებთან ერთად, კენჭისყრის და ხმების დათვლის მონიტორინგს განახორციელებს.

3 ნოემბერს დამკვირვებელთა მისია გააკეთებს ანგარიშს წინასწარ მონაცემებზე დაყრდნობით. არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებიდან, დაახლოებით, ერთ თვეში ODIHR-ი ვრცელ მოხსენებას გამოაქვეყნებს. **"ჩვენი მოხსენება იქნება აბსოლუტურად სამართლიანი, დაფუძნებული იმაზე, რაც საკუთარი თვალით ვნახეთ, არც მეტი, არც ნაკლები",** - განაცხადა გუშინდელ პრესკონფერენციაზე ჯულიან პილ იეტსმა და ქართულ მასმედიას შეახსენა, თუ რაოდენ დიდია ნოემბრის არჩევნების ობიექტურად ჩატარებაში ელექტრონული და ბეჭდვითი პრესის როლი.

სახელისუფლებო ბლოკის მოსალოდნელი შევსება

პირველი გვერდიდან

ბლოკში აფხაზეთის საკითხებისა და ქართული არმიისადმი ქვეყნის მეთაურის დამოკიდებულებამ მიიზიდა.

ბათიაშვილის ამგვარი ნაბიჯი მის ყოფილ თანაპარტიელებს არ გაკვირვებიათ. ამის წინასწარი ნიშნები, მათი განცხადებით, ჯერ კიდევ 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საკითხის პარლამენტში განხილვის დროსაც იგრძნობოდა, როდესაც ბათიაშვილმა სახელმწიფო ბიუჯეტს, მთელი ფრაქციის პოზიციის საწინააღმდეგოდ, მხარი დაუჭირა. მაშინ ირაკლი ბათიაშვილს თავისი პოზიციის გასამართლებლად ისევ სერიოზული "სამხედრო არგუმენტი" ჰქონდა: ჩემი მოთხოვნის საფუძველზე, სახელმწიფო ბიუჯეტში თავდაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გათვალისწინებული თანხები რამდენიმე მილიონით გაიზარდა და სახელმწიფო ბიუჯეტს მხარი როგორ არ დავუჭიროო.

საარჩევნო სიის რა პოზიციას დაიკავებენ ყარყარაშვილი და ბათიაშვილი, ჯერ უცნობია. როგორც ამბობენ, ყოფილი "მემარჯვენეები" დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატებად კენჭისყრას ჯერჯერობით არ აპირებენ.

პარლამენტმა სხდომა მესამე ცდაზე გახსნა

პირველი გვერდიდან

გახსნიდან დახურვამდე პარლამენტარებმა რამდენიმე საკითხი "გადაირბინეს". დღის წესრიგში შეიტანეს "აღორძინების" ინიციატივით კვლავ წამოჭრილი თავისუფალი ეკონომიკური ზონების საკითხი. განცხადება გააკეთა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბეჟან გონაშვილმა. **"ევროკომისიამ საქართველოს უკვე 5 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტი გამოუყო სოფლის მეურნეობის დარგისთვის, კონკრეტულად მელიორაციისთვის და ვეტერინარიისთვის, მაგრამ აღნიშნული გრანტი არამიზნობრივად უკვე დახარჯულია,"** - აღნიშნა გონაშვილმა.

ვალერი გელბახიანმა მოითხოვა შემდეგ სხდომაზე ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელების მოწვევა, რათა მინისტრებმა გარანტია მისცენ პოლიტიკურ ძალებს, რომ მათი მხრიდან არ განხორციელდება ზეწოლა არჩევნების პროცესზე.

დღის წესრიგის საკითხების განხილვას, მათ შორის – სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებისას, პარლამენტი დღეს გააგრძელებს.

დავით ხუჯაძე, "მის საქართველო-2003" და ერთი სპორტის სასახლე თინეიჯერები

"აღორძინების" თბილისური ფორუმი

საკუთარი ძალების დემონსტრირება გუშინ "აღორძინების კავშირმა" სპორტის სასახლეში თბილისის რაიონული ორგანიზაციის შეკრებით დაიწყო. "აღორძინებამ", როგორც მისი ლიდერები აცხადებდნენ, ადგილობრივი თბილისური ძალებით ერთი დარბაზი ხალხის, ანუ 12 ათასი მხარდამჭერის შეგროვება შეძლო. ეს სადემონსტრაციო მხარე გახლდათ თავყრილობის მთავარი აზრი.

"ტექნიკური მიზეზების" გამო თბილისის ამომრჩეველის წინაშე სპეციალურად მომზადებული ეკრანიდანაც ვერ შეძლო წარდგომა ასლან აბაშიძემ, რომელსაც გუშინ იგივე ტექნიკური მიზეზების გამო, გავრცელებული ინფორმაციით, ტრადიციული ბრიფინგიც ჩაეშალა.

მიუხედავად "ტექნიკის ღალატისა", შეხვედრა სპორტის სასახლეში მოსალოდნელი სცენარით წარიმართა – მისი გახსნა თავად თბილისის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ცოტნე ბაკურიამ იკისრა, რომელსაც 12 ათასი მხარდამჭერის დანახვამ საკუთარი ძალების რწმენა განუმტკიცა, თუმცა აუდიტორიის დიდ უმრავლესობას საარჩევნო ხმის არმქონე თინეიჯერები შეადგენდნენ, რომლებიც, მათივე თქმით, დათო ხუჯაძის კონცერტზე მივიდნენ.

ჯემალ გოგიტიძემ კი ბევრი ისაუბრა ცხვრის ტყავში გადაცმულ მგლებზე, ანუ ოპოზიციის ტყავში "მოქცეულებზე" და იმაზე, რომ ერთადერთი რეალური ოპოზიცია "აღორძინებაა".

გუშინ "აღორძინებამ" ახალი სახეებიც წარმოადგინა: მერაბ თავაძე, ოთარ კობერიძე და "მის საქართველო 2003", რომელსაც თურმე ამ პარტიის განსაკუთრებულად სჯერა.

დაბოლოს – შეხვედრა ხუჯაძის მიერ შესრულებულმა "აღორძინების" ახალმა ჰიმნმა დაასრულა.

24 საათი

"აღორძინების" ფორუმი - ასლან აბაშიძის აჩრდილის თანხლებით.

წინასაარჩევნო სიფრთხილეს თავი არ სტკივა

წინასაარჩევნო პერიოდში სახელისუფლებო დარღვევებზე საუბარი "ეროვნულ ძალთა გაერთიანების" ლიდერმა ზვიად ძიძიგურმა დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილის თანამოაზრემ და სამტრედიის პოტენციურმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა სამტრედიაში წინასაარჩევნო მდგომარეობის მაქსიმალურად გაკონტროლება გადაწყვიტა.

ლენა მიქაძე

პირველი დარღვევა მან სამტრედიის საკრებულოს თავმჯდომარეს ვალერი ფოცხვერიას აღმოუჩინა. იგი, ძიძიგურის შეფასებით, სულ ცოტა, სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მისაცემი. ფოცხვერიას ქმედება, ძიძიგურის კვალიფიკაციით, სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის დარღვევად შეიძლება შეფასდეს. ძიძიგური ამტკიცებს, რომ ფოცხვერიამ რაიონული საკრებულოს დადგენილება გააყალბა. **"მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს კრება საერთოდ არ შემდგარა, ვალერი ფოცხვერიამ რაიონის გამგებლის, მერაბ სტურუას დავალებით, კანონსაწინააღმდეგოდ მიიღო ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და დადგენილებას თვითნებურად მოაწერა ხელი. ამ დადგენილებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თემურ სულაქველიძე იქნა წარდგენილი",** - აცხადებს ძიძიგური და თავის სიტყვებს სამტრედიის საკრებულოს 8 წევრის ხელმოწერით ადასტურებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ სხდომა არ ჩატარებულა და, შესაბამისად, მათ ამ სხდომაში მონაწილეობაც არ მიუღიათ. **"საოლქო კომისიის თავმჯდომარედ თემურ სულაქველიძის დანიშვნა, ხელისუფლების ინტერესებშია, რადგან მას ხელისუფლების სასარგებლოდ არჩევნების გაყალბების გამოცდილება აქვს",** - მიიჩნევს ძიძიგური, რომლის ცნობითაც სულაქველიძემ ეს გამოცდილება ადრე საოლქო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მუშაობისას შეიძინა. "ეროვნულ ძალთა გაერთიანება" სამტრედიის რაიონული საკრებულოს სახელით, 3 სექტემბერს მიღებული დადგენილების გაუქმების თხოვნით, ცესკო-ს თავმჯდომარეს ნანა დევდარიანს მიმართავს. ძიძიგური ცესკო-ს თავმჯდომარეს მაქსიმალური ყურადღებისკენ მოუწოდებს, რადგან, მისი ინფორმაციით, მსგავსი დარღვევები არსებობს მარტვილსა და ლანჩხუთშიც.

ზვიად ძიძიგური არჩევნების დაწყებამდე ალაპარაკდა გაყალბებაზე.

გუშინვე "ეროვნულ ძალთა გაერთიანებამ" ეუთო-საც თხოვნით მიმართა. გაერთიანების ლიდერი მოუწოდებს საერთაშორისო დამკვირვებლებს, განსაკუთრებულად შეამოწმონ სახელისუფლებო ბლოკის მიერ წარდგენილი საოლქო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატები.

ორი სიტყვით

თბილისი. იტალიის სრულუფლებიანი და საგანგებო ელჩი საქართველოში ფაბრიციო რომანო გუშინ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ავთანდილ ჯორბენაძემ მიიღო. შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის კულტურულ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებაზე და საქართველოში 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა რაულ ხაჯიმბამ და კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა ანატოლი ტკაჩოვმა გუშინ ქალაქ კრასნოდარში აფხაზეთსა და კრასნოდარის მხარეს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. ლატვიის რესპუბლიკის სეიმის სპიკერის ინგრიდა უდრეს თბილისში 21-24 სექტემბერს დაგეგმილი ვიზიტისას საქართველო-ლატვიის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები განიხილება. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ექს-პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მთავრობისდროინდელი შს მინისტრი დილარ ხაბულიანი სვანეთში დაწყებულ ანტიკრიმინალურ ოპერაციას უარყოფითად აფასებს. მისი თქმით, სამართალდამცავების გაძლიერებული კონტროლი ნებისმიერ რეგიონში მისაღებია, თუმცა ეს სპეცოპერაციის ჩატარებას არ გულისხმობს. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. "ძლიერი რეგიონები - ძლიერი საქართველოსთვის" მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში სახელისუფლებო ბლოკის "ახალი საქართველოსთვის" შემადგენლობაში გამოვა. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოსა და რუსეთის სახელმწიფო კომისიებს შორის სამხედრო საკითხებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მე-9 რაუნდის გამართვის საკითხი ოქტომბრის დასაწყისში მოსკოვში დაგეგმილ ექსპერტების მოლაპარაკებებზე უნდა გადაწყდეს; მოლაპარაკებების მე-9 რაუნდზე საქართველოს მხარეს საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი უხელმძღვანელებს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საპარლამენტო ფრაქცია "21-ე საუკუნის" ერთ-ერთი ლიდერი, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრი ჯემალ გამახარია აცხადებს, რომ ნადარეიშვილის გაწევრიანებით სახელისუფლებო ბლოკი "ახალი საქართველოსთვის" დევნილთა იმ მცირე რაოდენობის საარჩევნო ხმებსაც დაკარგავს, რომელიც მას აქამდე პოტენციურად გააჩნდა. **პრაიმ-ნიუსი**

რატომ უნდა ნიშნავდეს პრეზიდენტის ყოველი დიდგორი ქართველი ხალხის მორიგ კრწანისს?

პირველი გვერდიდან

ამჯერად საქმე სულაც არ ეხება მორიგ მცირე თუ დიდმასშტაბიან ფინანსურ ან პოლიტიკურ აფიორას და სასწორზე დადებულია მთელი პოლიტიკური პროცესის კონსტიტუციურ ჩარჩოებში შენარჩუნება-არშენარჩუნების საკითხი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ – პრეზიდენტის ბრძანებულებაში მითითებული ფორმულირებით მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს რეფერენდუმის ჩატარება ქვეყანას გარდაუვალად მიიყვანს მწვავე საპარლამენტო და კონსტიტუციურ კრიზისამდე, რასაც აუცილებლად მოჰყვება სერიოზული დესტაბილიზაცია. ამის საილუსტრაციოდ, ვცადოთ, ერთად განვიხილოთ, თუ რა სამართლებრივი მდგომარეობა შეიქმნება 2 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის ერთდროულად ჩატარების შემდეგ.

პირველ რიგში, ალბათ, არავის ეპარება ეჭვი იმაში, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს დაუჭერს სარეფერენდუმოდ გამოტანილ საკითხს – პარლამენტარებმა და პარლამენტმა იმდენად გაიფუჭეს ავტორიტეტი, რომ ხალხი დეპუტატთა რიცხვის შემცირებას კი არა, ალბათ, პარლამენტის საერთოდ გაუქმებასაც სიამოვნებით დაუჭერს მხარს (ამგვარი ვითარების შექმნის ჭეშმარიტი მიზეზების ანალიზი ცალკე საუბრის თემაა და ამჯერად მხოლოდ ფაქტის კონსტატაციით შემოვიფარგლებით). ამრიგად, დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ 7 ნოემბერს, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეფერენდუმის თაობაზე შესულ საჩივრებს განიხილავს, თავისი ოქმით შეაჯამებს შედეგებს და გამოაქვეყნებს მას, სარეფერენდუმო საკითხი გადაწყვეტილი იქნება პარლამენტის წევრთა რიცხვის 150-მდე შემცირების სასარგებლოდ.

რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონის 28-ე მუხლის თანახმად კი, რეფერენდუმის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში შედის მისი გამოქვეყნების დღიდან, აქვს პირდაპირი მოქმედების იურიდიული ძალა, საბოლოოა და მისი შეცვლა ან გაუქმება დასაშვებია მხოლოდ ახალი რეფერენდუმის ჩატარების გზით (თავად კანონის ამ მუხლის კონსტიტუციურობის საკითხს ქვემოთ შევეხებით). ეს ყველაფერი კი მარტივ და გასაგებ ენაზე იმას ნიშნავს, რომ, დაახლოებით, ნოემბრის შუა რიცხვებისათვის, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია რეფერენდუმის შედეგებს გამოაქვეყნებს, პარლამენტის დეპუტატთა რაოდენობის განმსაზღვრელი მოქმედი იურიდიული ნორმა იქნება არა კონსტიტუციის 49-ე მუხლი (235 დეპუტატი), არამედ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილება (150 დეპუტატი). ეს სწორედ ასე მოხდება, ვინაიდან რეფერენდუმის ინიციატორთა და მხარდამჭერთა ქადაგება იმის შესახებ, რომ რეფერენდუმის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება შეეხება მხოლოდ 2007 წელში არჩეულ პარლამენტს, უკეთეს შემთხვევაში, რჩება მათ გულწრფელ ვარდისფერ ოცნებად – სარეფერენდუმოდ გამოტანილი საკითხის ფორმულირებაში არანაირი მსგავსი დათქმა ან პირობა არ არსებობს. ეს კი მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ პარლამენტის წევრთა ოდენობის 150-მდე შეზღუდვის შესახებ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილება იურიდიულ ძალას რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნებისთანავე შეიძენს.

ახლა ვნახოთ, რა მოხდება საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგებს, უკეთეს შემთხვევაში, შეაჯამებს რეფერენდუმის შედეგების შეჯამებიდან დაახლოებით 2 კვირის თავზე (მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის გამო) და სწორედ ამის შემდეგ გასცემს პარლამენტის წევრის დროებით მოწმობებს. არჩეული პარლამენტის წევრები კი ამ სტატუსს საბოლოოდ მოიპოვებენ კიდევ უფრო გვიან – ახლადარჩეული პარლამენტის მიერ თითოეული მათგანის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ, ალბათ - დაახლოებით 1 დეკემბრისათვის. ამდენად, ცალსახაა, რომ ეს ყველაფერი მოხდება რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნებისა და ძალაში შესვლის შემდეგ.

დავაკვირდეთ, რა სიტუაცია იქმნება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც და ახლადარჩეული პარლამენტიც პარლამენტის წევრად ცნობს 235 პირს, მაშინ, როდესაც ამ გადაწყვეტილებების მიღების დროისათვის მოქმედი უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმა (რეფერენდუმის გადაწყვეტილება) ამგვარი სტატუსით მხოლოდ 150 პირის არსებობას მიიჩნევს შესაძლებლად. მაშასადამე, ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში გვეყოლება 85 "ზედმეტი" პარლამენტარი, რაც მთელი საკანონმდებლო ორგანოს ლეგიტიმაციას აცლის საფუძველს (ერთ 236-ე "ლევ" დეპუტატს კი უკვე შეგვაგუეს, მაგრამ ოთხმოცდახუთი ამგვარ "წვრილმანებს" შეჩვეული ქართველებისთვისაც კი მეტისმეტია).

ცხადია, არჩევნების შედეგებით ცალკეული პოლიტიკური დაჯგუფებები და მათი ლიდერები უკმაყოფილონი დარჩებიან (სხვაგვარად, უბრალოდ, წარმოუდგენელია). საპარლამენტო არჩევნების გასაუქმებლად და არჩეული პარლამენტის გასარეკად რა შეიძლება ინატრონ ამ ძალებმა იმაზე უკეთესი, ვიდრე რეფერენდუმის შედეგად შექმნილი სამართლებრივი სიტუაცია იქნება? ისინი დასვამენ მარტივ კითხვას: კი მაგრამ, ვინ არის ის 235 პირი, რომელიც პარლამენტობას იბრალებს მაშინ, როდესაც მოსახლეობის აზრითაც და მოქმედი იურიდიული ნორმებითაც პარლამენტი შეიძლება ერქვას მაქსიმუმ 150-კაციან კრებულს? ძნელი არაა იმის წარმოდგენა, თუ რა ადვილი საქმე იქნება ამ ლოზუნგის გარშემო ათიათასობით იმ ადამიანის დარაზმვა და ქუჩაში გამოყვანა, რომელსაც ორიოდე კვირის წინ სწორედ ამ საკითხზე ჰკითხეს აზრი და ახლა მათ აზრს ვიღაცა ფეხქვეშ თელავს. ის არგუმენტი, რომ პარლამენტის ის 235 წევრიც ხალხმა აირჩია და უფლებამოსილების გასვლამდე მათ ხელი არავინ უნდა ახლოს, შექმნილ სიტუაციაში ყოვლად უსუსური იქნება, ვინაიდან იმავე ხალხმა, იმავე დროს ისიც თქვა, რომ მას 150 პირზე მეტის ნახვა არ უნდოდა პარლამენტში. მით უმეტეს, რომ ხალხის ეს უკანასკნელი ნათქვამი უფრო ადრე შევიდა ძალაში (რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნებისთანავე), ვიდრე მეორე ნათქვამი იურიდიულად გაფორმდებოდა (არჩეული პირებისთვის პარლამენტის წევრის სტატუსის მინიჭება).

ახლა იმ 235 კაცის და მათი ლიდერების რეაქციას აღარ იკითხავთ, ვინც პარლამენტში მოხვდა? რა, ისინი შეწუხებისათვის ზრდილობიან ბოდიშს მოუხდიან თავიანთ დამფინანსებლებსა თუ ამომრჩევლებს და უხმაუროდ წაბარგდებიან სახლებში? რა თქმა უნდა, არა. არგუმენტები მათაც ექნებათ და არც მოსახლეობის იმ ნაწილის გამოყვანა გაჭირდება ქუჩაში, რომელსაც არჩეულ პარლამენტს უუქმებენ.

რა შეიძლება ეწოდოს ამ სიტუაციას, თუ არა უმწვავესი საპარლამენტო და კონსტიტუციური კრიზისი, რომელიც მასშტაბურ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანს ქვეყანას?

მავანი იკითხავს: კი მაგრამ, ხელისუფლებას ხომ დესტაბილიზაცია ხელს არ აძლევს, რატომ წავიდა ასეთ საფრთხეზე და დანიშნა ასეთი დამღუპველი რეფერენდუმიო? აბა, რა გითხრათ! იქნებ, საპრეზიდენტო ბლოკის "სტრატეგები" მართლა იმდენად არიან დაბრმავებული არჩევნებთან ერთად რეფერენდუმის ჩატარების მათთვის ხელსაყრელი მოკლევადიანი შედეგებით (პარლამენტის და, მაშასადამე, ოპოზიციის დისკრედიტაცია, სარეფერენდუმო ბიულეტენების გაჩენით გამოწვეული დამატებითი აჟიოტაჟი და ამ ფონზე საარჩევნო ბიულეტენებით მანიპულირება და სხვა), რომ იმის იქით ვერაფერს ხედავენ? ან მათ იქნებ სწორედ ეს მექანიზმი მოიფიქრეს, არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაში არასასურველი პარლამენტის გასარეკად, ყველა თანმდევი შედეგით? მით უმეტეს, რომ მათთვის ნებისმიერი პარლამენტი არასასურველია და ისიც მშვენივრად იციან, რომ პარლამენტში შესვლისთანავე, წვითა და დაგვით შეკოწიწებული ბლოკი მარტივ თანამამრავლებად დაეშლებათ. საპრეზიდენტო ბლოკის მრავალი გამოჩენილი "სტრატეგისაგან" გაგიკვირდებოდათ ასეთი გათვლები? ჩვენ, მაგალითად, მათგან არაფერიც არ გაგვიკვირდებოდა!..... არც ის, თუ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე უპარლამენტოდ მისვლას დაგეგმავენ და თანაც ისე, რომ შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობას ("უკანონო" პარლამენტის გარეკვას) რომელიმე ხმაურიან ოპოზიციურ ლიდერს და ამბოხებულ მასებს გადააბრალებენ.

ლოგიკურად იბადება კითხვა, რატომ გააკეთა ეს ყველაფერი პრეზიდენტმა და, წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით, ჰქონდა თუ არა მას სხვა კანონიერი გამოსავალი?

დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს პრეზიდენტს და მის ერთგულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დღემდე რამდენჯერმე აქვს უარყოფილი ასევე 200 000-ზე მეტი მოქალაქის მოთხოვნა სხვადასხვა საკითხებზე რეფერენდუმის დანიშვნის თაობაზე. და იცით, რა მოტივით? აქაოდა, რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონი რეფერენდუმის ჩატარებას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ითხოვს, მთელ ტერიტორიაზე კი ჩვენი იურისდიქცია ჯერ კიდევ არ ვრცელდება და, ამდენად, რეფერენდუმის ჩატარება დაუშვებელიაო. მაშინ ეს არგუმენტი სასამართლომაც გაიზიარა და დაადგინა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, საქართველოში რეფერენდუმის ჩატარება არაკანონიერია. აი, დღეს კი, ბატონი პრეზიდენტის აზრით, ეს კანონიერიცაა და დასაშვებიც. ალბათ, ან აფხაზეთი დაგვიბრუნებია და ჩვენ არაფერი გაგვიგია, ან ბატონ პრეზიდენტს ჩაუქნევია საბოლოოდ ხელი მასზე და ქვეყნის ტერიტორიად იმასღა თვლის, რაზეც ჩვენი იურისდიქცია დღეს ვრცელდება. თუმცა, აღნიშნული მოტივით რეფერენდუმის ჩატარებაზე უარის თქმა თავის დროზევე ყოვლად უსაფუძვლო იყო და ზოგიერთ გამოუსწორებელ ოპტიმისტს შეიძლება ეგონოს, რომ პრეზიდენტმა ახლა მაინც გადაწყვიტა კონსტიტუციის პატივისცემა და ამიტომ მოსახლეობის მოთხოვნის უგულებელყოფა ვეღარ იკადრა.

ვთქვათ და, გავიზიარეთ ეს ოპტიმიზმი და ჩავთვალეთ, რომ კანონმორჩილი პრეზიდენტი, მართლაც, იძულებული იყო დაეკმაყოფილებინა ხალხის მოთხოვნა და დაენიშნა რეფერენდუმი. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მას ხომ უნდა გაეაზრებინა აღნიშნული ფორმულირებით რეფერენდუმის 2 ნოემბერს ჩატარების სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგები? მას ხომ შეეძლო გამოეყენებინა რეფერენდუმის შესახებ კანონის მე-14 მუხლით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და რეფერენდუმის დღედ განესაზღვრა არა მაქსიმალურად ახლო თარიღი (დანიშვნიდან არაუადრეს ორი თვისა, ანუ 2 ნოემბერი) არამედ მაქსიმალურად შორეული თარიღი (დანიშვნიდან არაუგვიანეს 6 თვისა). მეტიც, მას შეეძლო გამოეყენებინა იმავე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი გამონაკლისი და რეფერენდუმის დღედ განესაზღვრა ნებისმიერი დღე - 2 სექტემბრიდან თუნდაც სამყაროს დასასრულამდე. ხელფასების მომატება თუ გადაუვადა ასიათასობით მოქალაქეს ასე ოსტატურად, ამ რეფერენდუმის თაობაზე რა ისეთი პასუხისმგებლობა იგრძნო საინიციატივო ჯგუფის წევრებისადმი, რომ რამდენიმე თვე მოცდა ვერ აკადრა?

მოსალოდნელი სერიოზული გართულებების თავიდან ასაცილებლად, რეფერენდუმის თარიღის დადგენის გარდა, პრეზიდენტს ჰქონდა უამრავი სხვა ბერკეტიც. მაგალითად, მართალია, მას არ შეეძლო სარეფერენდუმო კითხვაში ცვლილების შეტანა (ძალაში შესვლის დათქმის დამატება), მაგრამ მას შეეძლო, მოსალოდნელი სერიოზული გართულებების შესახებ საინიციატივო ჯგუფთან ესაუბრა და დაერწმუნებინა ისინი, რომ კანონის მე-15 მუხლის შესაბამისად, რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნის უკან გათხოვნა მიზანშეწონილი იყო. დარწმუნებული ვართ, საინიციატივო ჯგუფის წევრების დიდ უმრავლესობას გულწრფელად სასიკეთო საქმე ჰქონდა განზრახული და, საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტის გონივრულ რჩევას გაიზიარებდა.

პრეზიდენტის მხრიდან საუკეთესო ნაბიჯი კი ის იქნებოდა, თუ იგი, მართლაც, სახელმწიფოს მეთაურის შესაფერ სიბრძნეს გამოიჩენდა და, ასე სასწრაფოდ რეფერენდუმის დანიშვნის ნაცვლად, გააკეთებდა იმას, რასაც მისგან და პარლამენტის წევრებისაგან, უკვე 7 წელია, უშედეგოდ ველით – საკონსტიტუციო სასამართლოში წარადგენდა სარჩელს რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო დებულებების გაუქმების მოთხოვნით. 1996 წელს მიღებული რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონის უკიდურესად სახიფათო, სახელმწიფოებრიობისა და კონსტიტუციური წესრიგის დამანგრეველი ანტიკონსტიტუციური დებულებების შესახებ კი არაერთხელ თქმულა. ეს საკითხი ცალკე სერიოზულ განხილვას საჭიროებს და აქ მხოლოდ იმას ვიტყვით, რომ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილებისათვის პირდაპირი მოქმედების უზენაესი იურიდიული ძალის მინიჭებით, ერთი მხრივ, და რეფერენდუმზე გასატანი საკითხების წრის მკაცრად არშემოფარგვლით, მეორე მხრივ, ქვეყნის უზენაესი კანონი გადაქცეულია ფარატინა ქაღალდად, რომლის თავდაყირა დაყენება საშუალო დონის პოპულისტი პოლიტიკოსისთვისაც კი ადვილი საქმეა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ნებისმიერ სახელისუფლებო საკითხზე რეფერენდუმების ერთპიროვნულად დანიშვნის შეუზღუდავი უფლებამოსილების მქონე პრეზიდენტზე.

პრეზიდენტმა და მისმა ამალამ რა და რატომ მოიმოქმედა, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ახლა უფრო მნიშვნელოვანი ისაა, თუ როგორ შეიძლება დავაღწიოთ თავი მოსალოდნელ საპარლამენტო და კონსტიტუციურ კრიზისს.

გამოუსწორებელი ოპტიმისტები თავისას არ დაიშლიან და იტყვიან: რა დიდი პრობლემაც ეს არის, პრეზიდენტის მრჩევლები კიდევ ერთხელ გააანალიზებენ საკითხს, აუწყებენ პრეზიდენტს თავიანთ მოსაზრებებს, პრეზიდენტი გააუქმებს თავისივე 2 სექტემბრის ბრძანებულებას, დაადგენს რეფერენდუმის ჩატარების ახალ თარიღს, ამასობაში საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანს კარგად დასაბუთებულ სარჩელს რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონის მთელი რიგი კონსტიტუციის საწინააღმდეგო დებულებების გასაუქმებლად და ამით ყველაფერი მოგვარდებაო. ნეტავ არიან მორწმუნენი! ამ გზით ქვეყანა კი აიცილებს სერიოზულ საფრთხეს, მაგრამ პრეზიდენტის რეპუტაციას რა ეშველება, რაც უზენაესი ღირებულებაა (ცხადია, "რეპუტაციას" პრეზიდენტის და მისი ერთგული თანაბლოკელების გაგებით)? როდის ყოფილა, რომ პრეზიდენტს ვინმეს აზრი გაეზიარებინოს, თუ მის თვალებში მონურ ერთგულებას ვერ ხედავს? მონური ერთგულების შემძლე ხალხს კი როდის შეძლებია ხელისუფლისათვის არასასურველი სიმართლის თქმა?

მავანი იფიქრებს, საპარლამენტო ფრაქციების ნაწილი მაინც გაიაზრებს ამ საფრთხეს, გამოიყენებს კანონით პარლამენტის შემადგენლობის 1/5-ისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას და დაუყოვნებლივ მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფერენდუმის შესახებ კანონის მთელი რიგი დებულებების გაუქმების მოთხოვნითო. მაგრამ, ნურას უკაცრავად! დღეს ყველაფერი საარჩევნო ხმებით იზომება და ვინ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რომელიც მოსახლეობაში ესოდენ პოპულარული იდეის (პარლამენტის წევრთა ოდენობის შემცირების) წინააღმდეგ აშკარა გალაშქრებად აღიქმება?

იქნებ, სახალხო დამცველმა იაქტიუროს და იმავე საკონსტიტუციო სასამართლოს საშუალებით შეეცადოს სიტუაციის განმუხტვასო, იმედს არ დაკარგავს ზოგიერთი. მაგრამ სახალხო დამცველი უკვე სხვა მნიშვნელოვანი საქმითაა დაკავებული, მას თავად ევალება რეფერენდუმის ჩატარების ორგანიზება და პერსონალურად მისი მხრიდან აქტიურობას სხვა სარჩული დაედება. მისი მოვალეობის შემსრულებელს კი გაუჭირდება ამხელა პასუხისმგებლობის აღება და თანაც საკითხზე, რომელიც დღემდე სახალხო დამცველის და მისი აპარატის სრული მხარდაჭერით სარგებლობდა.

იქნებ, მოქალაქეთა ჯგუფი მაინც გამოჩნდეს, რომელიც მათი უფლებების დარღვევის მოტივით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს იმავე სარჩელითო, - ხავსს მოეჭიდება მავანი. მაგრამ აქაც იმედის გაცრუება ელის – რეფერენდუმის შესახებ კანონის არაკონსტიტუციური დებულებებით ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტის მტკიცება კი შესაძლებელია, მაგრამ ამ მტკიცებას იმ დონის იურიდიული და სამართლის ფილოსოფიური არგუმენტები სჭირდება, რომლებიც, ვეჭვობ, გასაგები აღმოჩნდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა დიდი ნაწილისათვის. ამდენად, ამგვარ სარჩელს დიდი ალბათობით ელის საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან უარყოფა იმ მოტივით, რომ იგი არაუფლებამოსილი სუბიექტის მიერ იყო შეტანილი.

კი მაგრამ, ხომ რჩება უკვე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობაო, - იტყვის უკვე საფუძვლიანად ანერვიულებული მავანი. გვიმძიმს, მაგრამ მაინც იმედის ეს ბოლო ნაპერწკალიც უნდა ჩავუქროთ პოლიტიკური ელიტების უპასუხისმგებლობითა და საკუთარი უსუსურობით გატანჯულ მავანს. რეფერენდუმის ჩატარების შემდეგ, მისი შედეგების გასაჩივრება შეიძლება მხოლოდ რეფერენდუმის დანიშვნისა და ჩატარებისას ჩადენილი დარღვევების გამო. ამგვარი სერიოზული დარღვევების ალბათობა კი საკმაოდ დაბალია, თუნდაც, სარეფერენდუმო საკითხზე მოსალოდნელი კონსენსუსის გამო. ესეც არ იყოს, რეფერენდუმის ჩატარების და თუნდაც მისი არაოფიციალური შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ, ზემოთ ნახსენები პოლიტიკური ლიდერებისა და პარტიებისათვის უკვე შექმნილი იქნება ახლადარჩეული პარლამენტის წინააღმდეგ გალაშქრების საკმარისი ლეგიტიმაცია. ცხადია, ისინი არც საკონსტიტუციო სასამართლოზე ზეწოლას მოერიდებიან, სავარაუდოდ, ერთობ სუსტი სარჩელის უარყოფის მისაღწევად.

ევრიკა! მოდით, ადმინისტრაციული წესით გავასაჩივროთ პრეზიდენტის ბრძანებულება, სასამართლო სხდომაზე დავაყენოთ კანონის არაკონსტიტუციურობის საკითხი და მივაღწიოთ ჩვეულებრივი სასამართლოდან საკონსტიტუციო სასამართლოში შესაბამისი კონსტიტუციური წარდგინების გაგზავნასო, - შესძახებს ჩვენი გულუბრყვილო მავანი. მაგრამ ადმინისტრაციულმა სასამართლომ ასეთი საჩივარი რომ მიიღოს, მისი განხილვა დაიწყოს და კონსტიტუციური წარდგინების თაობაზე იმსჯელოს, სარჩელში უნდა ვამტკიცებდეთ, რომ თავად პრეზიდენტის ბრძანებულება ეწინააღმდეგება კანონს რეფერენდუმის შესახებ და არა ეს კანონი - კონსტიტუციას. პრეზიდენტის 2 სექტემბრის ბრძანებულება კი, სამწუხაროდ ("სამწუხაროდ" - რას არ მოესწრება კაცი..), კანონთან სრულ შესაბამისობაშია და იგი პრეზიდენტისათვის კანონით მინიჭებული დისკრეციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებაა. სასამართლოს კანონის დარღვევის გამოსწორება შეუძლია, მაგრამ კანონის ფარგლებში ჩადენილი უგუნურების აღკვეთა მის ძალებსაც აღემატება.

მაშ, რა ვქნათ, დავსხდეთ და ველოდოთ, როდის აღიმართება ახალი ბარიკადები რუსთაველზე? სხვისი არ ვიცი და ჩვენ ამას არ ვაპირებთ. მოსალოდნელი სერიოზული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, სამართლებრივი გზების ძიება გრძელდება, ზემოთ განხილული ყველა ვერსია მუშავდება და ამ დღეებში, ალბათ, რამდენიმე ფრონტზე ერთდროულად მოგვიწევს შეტევის დაწყება.

P.S. ამას წინათ, ამ საკითხებზე პრეზიდენტის ერთ-ერთ აპოლოგეტს ვესაუბრებოდი აღელვებული და ვთხოვდი, მასაც რამე ეღონა. მან კი აქეთ მისაყვედურა – არაფერიც არ მოხდება თუ ხმაურს არ ატეხთ და თქვენვე არ მიმართავთ ვილაცეებს რაღაცეებისკენო. შეაყარე კედელს ცერცვი...

გამომცემელი რუსთავი 2 პრინტი. მთავარი რედაქტორი მამუკა ფარჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), ვახტანგ ნადირაძე (გამომშვები რედაქტორი), ირაკლი ლეჟავა (პასუხისმგებელი რედაქტორი). დამატებები: დედაქალაქი - დავით მაღრაძე, ლიტერატურა - მალხაზ ხარბედია, სამყარო - ქეთევან სადღობელაშვილი, სამართალი - ნიკოლოზ რურუა, სტილი - ბიძინა მაყაშვილი, მედიცინა - ზაზა ფარჩუაშვილი, ბიზნესი - გიორგი კალანდაძე, საბავშვო - ვალერი ჯინჭარაძე. ფოტო: ბესო გულაშვილი (მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე. კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, ლელა წიქარიშვილი, ბექა ბალარჯიშვილი, დავით გეგეჭკორი, დიმიტრი შალუტაშვილი, ირაკლი ბილაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, თამარ კვაჭანტირაძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

ორი სიტყვით

თბილისი. იუსტიციის სამინისტროს წინ თბილისის ცენტრალური სატელეფონო კავშირის თანამშრომლებმა გუშინ გამაფრთხილებელი აქცია მოაწყვეს. ისინი მოითხოვენ აღსრულდეს უზენაესი სასამართლოს 2002 წლის 20 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, თბილისის ცენტრალურ სატელეფონო კავშირს საფოსტო ბანკმა 560.000 ლარი უნდა გადაუხადოს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. სიღნაღის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის რევაზ ფირაშვილის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული არც ერთი კილოგრამი მზესუმზირა, რომელიც, ძირითადად, სადახლოს ბაზარში ნაწილდება, განბაჟებული არ არის. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ფოთის პორტში შემოვიდა გემი „არგონავტი“, რომელმაც 327 კონტეინერი ჩამოიტანა. დღეს უკვე დაიწყო ამ კონტეინერების სარკინიგზო ვაგონებში გადატვირთვა, რომელიც 10 დღეს გაგრძელდება. საქართველოში ტრასეკა-ს ეროვნულმა მდივანმა გიორგი გოგიაშვილმა აღნიშნა, ამ გემით ფოთში ჩამოტანილია 8.100 ტონა ფქვილი, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მსოფლიო სასურსათო პროგრამის ფარგლებში განკუთვნილია სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნისთვის. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. ყაჩაღობაში ბრალდებულმა ჯაბა დარბაიძემ, რომელსაც სამი დღის მანძილზე პროტესტის ნიშნად პირი ჰქონდა ამოკერილი, გუშინ აქცია შეწყვიტა. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ცნობით, დარბაიძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ადვოკატის დანიშვნას ითხოვს, რადგან კერძო ადვოკატის აყვანა ვერ შეძლო. მას სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი მაია ხასია შეხვდა, რომელმაც დახმარება აღუთქვა. დარბაიძეს სახაზინო ადვოკატი დაენიშნება, რომელიც მის უფლებებს დაიცავს. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. 33 წლის მიხეილ ბასიაშვილი პოლიციელებმა ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს. მისგან ამოღებულია ერთი ხელყუმბარა და პისტოლეტი. თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს პრესსამსახურის ცნობით, ბასიაშვილს ბრალი ედება თბილისში მცხოვრები ნოდარ ზაუტაშვილის ოჯახზე თავდასხმაში. ბასიაშვილი, თანამზრახველებთან ერთად, ზაუტაშვილის ოჯახს ნიღბებითა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული დაესხა თავს. მათ ფიზიკური ძალის გამოყენებითა და იარაღის მუქარით საოჯახო ნივთები და 650 ლარი გაიტაცეს. სხვა თავდამსხმელების ძებნა გრძელდება. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

რუსთავი. რუსთავში, მე-19 მიკრორაიონში მდებარე ავტოსადგომზე ყაჩაღური თავდასხმა მოხდა. იქვე მცხოვრები, 28 წლის, ადრე ნასამართლევი ავთანდილ გეგეშიძე, დაუდგენელ პირებთან ერთად დარაჯებს დანით დაემუქრა, შეაღწია შოთა პოლოსიანის კუთვნილ ავტომანქანაში ვაზ-2106 და გაიტაცა. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

ქუთაისი. იმერელმა სამართალდამცველებმა 12 წლის ზესტაფონელის - გიორგი სარდანაძის ორჯერ გატაცებაში ეჭვმიტანილი კიდევ ერთი ძებნილი დააკავეს. ქუთაისში მცხოვრები, 35 წლის ზეზვა სანიკიძე, რომელიც გუშინ ნაშუადღევს რაჭის ერთ-ერთ სოფელში წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააპატიმრეს, ქუთაისის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. ზეზვა სანიკიძე ადამიანთა გატაცებაში ეჭვმიტანილი 14-კაციანი ბანდიდან მეშვიდეა, რომლის დაკავებაც სამართალდამცველებმა შეძლეს. **ინტერ-პრესი.**

■ ■ ■

თბილისი. პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესთან გამართულ იუსტიციის საბჭოს სხდომაზე მესტიის რაიონული სასამართლოს ახალი მოსამართლე ავთანდილ ჯაფარიძე დაამტკიცეს. როგორც პრეზიდენტმა შევარდნაძემ განაცხადა, მესტიის რაიონში მუშაობა საკმაოდ რთული საქმეა, თუმცა მას სჯერა, რომ ახალი მოსამართლე, როგორც ამ კუთხის შვილი კარგად იცნობს მისი რაიონის პრობლემებს და დაკისრებულ მოვალეობებს თავს ღირსეულად გაართმევს. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. იუსტიციის საბჭოში სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლად თენგიზ შარმანაშვილის მეორე ვადით არჩევას უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა ერთხმად დაუჭირა მხარი. **მედია-ნიუსი.**

■ ■ ■

თბილისი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში შემოდგომაზე მაღალი ტემპერატურის შენარჩუნების ფონზე მალარიის და ლეიშმანიოზის დაავადებებისა და ჰეპატიტ-A-ს მატებას არ გამორიცხავენ. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. მომავალი წლიდან ხაშურის რაიონში სარწყავი წყლის პრობლემა მოიხსნება. მსოფლიო ბანკის პროექტის მიხედვით იქ მთლიანი სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს. **ინტერ-პრესი**

■ ■ ■

თბილისი. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონში ორი ეკლესიის მშენებლობა დასრულდა - ნუცუბიძის II მ/რ-ში - წმიდა სამების ეკლესიისა, ვაკეში, მარაბდის ქუჩის ბოლოში - წმიდა გიორგის ეკლესია. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. გლდან-მუხიანისა და თემქის დასახლებების მოსახლეობა წყალს შეუფერხებლად მიიღებს. ამას უზრუნველყოფს თბილისის ზღვაზე არსებული სათავო ნაგებობიდან მომდინარე 2 კმ-იანი 100 მმ-იანი წყალსადენი მილი. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. უახლოეს დღეებში მიმოქცევაში 15 დასახელების ახალი ქართული მარკა შემოვა. ამ მარკების 450 ათასი ეგზემპლარი საბერძნეთში პოლიგრაფიული ფირმა "ალექს მაციუკიში" დაიბეჭდა. წელს მათი 10 პროცენტი იყიდება. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

კოდორის ხეობა. კოდორის ხეობის შვიდ სკოლაში სწავლა შეუფერხებლად მიმდინარეობს. კვლავ გაუცემელია სკოლების 100-მდე თანამშრომლის საშვებულებო ხელფასები, რაც მთლიანობაში 32 ათას ლარს შეადგენს. **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. განათლების სამინისტროს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი IX კლასელთათვის ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ტესტებში ცვლილებებს შეიტანს და ცალკეულ დავალებებს გაამარტივებს. **მედია-ნიუსი**

არჩევნებამდე შეხმატკბილებული საკრებულო

ნანა ქადაგიშვილი

თბილისის საკრებულომ მუშაობა არჩევნებამდე შეაჩერა. "დღევანდელ სხდომაზე ორი ძალზე მნიშვნელოვანი საკითხი გადავწყვიტეთ. წყლის ტარიფი და სატაქსო გადამზიდავების მოსაკრებელი შევამცირეთ. ასე შეხმატკბილებულად საკრებულოს ჯერ არასოდეს უმუშავია. ყველა ფრაქციამ აღნიშნული გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო," - განაცხადა გუშინდელ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ.

ჰარმონია დიდ შერკინებამდე.

საკრებულოს დადგენილებით, ამიერიდან მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის ტარიფი დიფერენცირებული იქნება. მოქალაქეები, ვისაც წყალი მკაცრი გრაფიკით, დღეღამეში 6-8 საათის განმავლობაში მიეწოდება, შემცირებულ ტარიფს, სულზე 90 თეთრს გადაიხდიან; ხოლო ვინც წყალს 24 საათის განმავლობაში იღებს - კვლავ 1,20 ლარს გადაიხდის. რაც შეეხება კომერციულ ორგანიზაციებს, საკრებულოს მიაჩნია, რომ რესტორნებისა და სასტუმროების მეპატრონენი და გაჭირვებული მოსახლეობა ერთი და იმავე ოდენობის ტარიფს არ უნდა იხდიდეს. ამიტომ საკრებულომ მერიას ამ საკითხის შესწავლა და კომერციული ორგანიზაციებისთვის შესაფერისი ტარიფის დადგენა მოსთხოვა.

წლის დიფერენცირებული ტარიფის დაწესების შემდეგ საკრებულომ სატაქსო გადამზიდავების მოსაკრებლის ერთ ლარამდე შემცირების საკითხიც მალევე, თუმცა არა ერთხმად მიიღო. ტარიფის შემცირებას ფრაქცია "გაერთიანებული დემოკრატების" წევრი შალვა ობგაიძე შეეწინააღმდეგა. **"2002 წელს მოსაკრებლის რაოდენობა განახევრდა, მაგრამ მძღოლებისთვის ამას შეღავათი არ მიუცია, პირიქით, შპს-ებმა ამ 15 ლარის გადახდა მძღოლებს დააკისრეს, საკრებულომ გადასახადი დაგიწესათო, უთხრეს და არაოფიციალურ გადასახადებს ეს მოსაკრებელიც დაემატა, ბიუჯეტში კი კვლავ არაფერი შესულა. წელს საკრებულომ მოსაკრებელი 5 ლარამდე დაიყვანა, დღეს კი ლარამდე შეამცირა, მაგრამ ბიუჯეტს მაინც არაფერი შეემატება,"** - აცხადებს შალვა ობგაიძე. ფრაქცია "კონსერვატორების" წარმომადგენელი დავით იოსელიანი კი ლარიანი მოსაკრებლის საჭიროებას შემდეგნაირად ხსნის: **"მოსაკრებლის მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ მსუბუქი ტაქსების აღრიცხვიანობა მოწესრიგდეს,"** – განმარტავს იგი.

საკრებულოს არც განათლების სისტემა დავიწყებია. 2004 წლიდან ქალაქის ბიუჯეტიდან მხოლოდ განათლების საქალაქო სამსახური დაფინანსდება და განათლების სადედაქალაქო სტრუქტურებიც, სამინისტროს განათლების განყოფილების ნაცვლად, განათლების საქალაქო სამსახურს დაექვემდებარება. **"აქამდე სამინისტროს განათლების განყოფილებასაც თბილისის ბიუჯეტი აფინანსებდა. წლევანდელ ბიუჯეტში განყოფილების აპარატისთვის 199 ათასი ლარია გათვალისწინებული. მომავალი წლიდან ქალაქის ბიუჯეტი მხოლოდ განათლების საქალაქო სამსახურს დააფინანსებს, განყოფილებას კი სამინისტრომ მოუაროს,"** – გადაწყვიტა საკრებულომ.

ევროპელები ძველი თბილისის რესტავრაციას იწყებენ

არ გაგიკვირდეთ, თუკი მთაწმინდაზე, სოლოლაკში, ავლაბარსა და დედქალაქის სხვა ძველ უბნებში მალე ჩვეულებრივზე მეტ უცხოელს გადაეყრებით. ხვალ თბილისს ევროსაბჭოს ექსპერტები ეწვევიან. მათი ამ უბნებში მასობრივი გამოჩენა ქალაქის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციას უკავშირდება. თითოეული ქუჩის, შენობისა და სახლის დეტალურ შესწავლა-აღწერაში უცხოელებს ქართველი სპეციალისტებიც დაეხმარებიან. ეს იმ დიდი პროექტის ნაწილია, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ისახავს მიზნად. პროგრამა თბილისიდან იწყება, წარმატების შემთხვევაში კი სომხეთსა და აზერბაიჯანში გაგრძელდება. ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის სარეაბილიტაციო პროექტი იმ დღიდან აიღებს სტარტს, როცა დედაქალაქში ვიზიტად მყოფი ევროსაბჭოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დირექტორატი "თბილისის პროექტის" (2003-2005) ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერს ხელს. ევროსაბჭოს დელეგაციას თბილისში 10 სექტემბერს ელოდებიან.

ეთერ მამულაშვილი

თბილისის მიმართ ევროსაბჭოს გაცხოველებული ინტერესი იმ დღიდან დაიწყო, როცა, დაახლოებით, ექვსი წლის წინათ დედაქალაქის ისტორიული ნაწილი UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საპატიო ნუსხაში მოხვდა. მას შემდეგ ევროსაბჭოს კულტურის, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის დირექტორატის წარმომადგენლობა თბილისში არაერთხელ ჩამოვიდა. თბილისის რეაბილიტაციით და მის ტურისტულ ცენტრად ქცევით დირექტორატის თავმჯდომარე ხოსე მარია ბალესტერია დაინტერესებული.

12 სექტემბერს ხელი მოეწერება ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რაც, პრაქტიკულად, "თბილისის პროექტის" სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს. ამ დოკუმენტის შექმნას და მის წინმსწრებ ყველა ღონისძიებას ევროსაბჭო დააფინანსებს.

დოკუმენტზე ხელის მოწერიდან რამდენიმე დღეში ევროსაბჭოს მიერ დაქირავებული უცხოელი მშენებელ-არქიტექტორები, ქართველ სპეციალისტებთან ერთად, ძველი და ისტორიული თბილისის ნაწილს ფეხით შემოივლიან. თითოეულ შენობას დაწვრილებით შეისწავლიან, რის შემდეგაც მომზადდება ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი. ძველი თბილისის ყოველ კონკრეტულ ქუჩაზე, ჩიხსა და სახლზე რეგლამენტი დაწესდება - ანუ ზუსტად განისაზღვრება, თუ რა მასშტაბით და რა კონტურებით არის შესაძლებელი ამა თუ იმ ქუჩაზე რაიმეს აშენება.

მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელსაც "თბილისის პროექტი" ითვალიწინებს, ისტორიულ შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქციაა. პროექტის საწყის ეტაპზე ამ შენობა-ნაგებობათა სარეაბილიტაციო თანხების გაღება სახელმწიფოს თავად მოუწევს. შემდგომი ეტაპი უკვე აღდგენილი სახლების მოვლა-გადარჩენაა. საამისოდ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კერძო ინვესტიციების მოზიდვა უნდა უზრუნველყოს. სავარაუდოა, რომ ისტორიული შენობების პირველი სართულები კომერციული მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული, შემოსული თანხები კი მათივე გადარჩენა-მოვლას მოხმარდება.

საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც მოუწევს პროექტის განსახორციელებლად თანხების მოძიება - ამ საქმისთვის მათ სამი წლის განმავლობაში 3-4 მილიონი ლარის მოპოვება მაინც მოუხდებათ. "თბილისის პროექტი" 2005 წლის შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს და წარმატების შემთხვევაში ბაქოში, ერევანსა და სამხრეთ კავკასიის სხვა ისტორიული ქალაქებში უნდა გადაინაცვლოს. ამიტომ, ექსპერტები "თბილისის პროექტს" ორმაგ მნიშვნელობას ანიჭებენ.

თელასი 1 დეკემბრამდე ძველი ტარიფის შენარჩუნებას ითხოვს

პირველი გვერდიდან

როგორც "ეი-ი-ეს თელასში" განაცხადეს, კომპანიის ხელმძღვანელთა მიერ გამოცემული ბრძანება, რომელიც ვეტერანთა და სხვა 14 კატეგორიის პირთათვის ელექტროენერგიაზე დაწესებული შეღავათის გაუქმებას ითვალისწინებდა, საოლქო სასამართლომ გააუქმა, მაგრამ კომპანიას სასამართლოს გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ არ მიუღია. სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ "ეი-ი-ეს თელასში" მის გასაჩივრებას არ გამორიცხავენ, მით უფრო, რომ სახელმწიფოს კომპანიის 6 მილიონი ლარი მართებს. **"მოქმედ კანონმდებლობაში არსებობს ე.წ. თეთრი ლაქები, რის გამოც შეღავათის დაწესების სანაცვლოდ თანხის გადახდაზე პასუხისმგებელი უწყება არ არსებობს"** - განაცხადეს "ეი-ი-ეს თელასის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით, თბილისელი ვეტერანებისთვის და სხვა 14 კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის ელექტროენერგიაზე შეღავათები დაწესდა. სოციალურად დაუცველი ფენების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა დაფარულიყო.

უკანასკნელი დღეების განმავლობაში თბილისის ელექტრომომარაგებაში არსებული შეფერხებების მიზეზად "ეი-ი-ეს თელასი" "სახელმწიფო ელექტროსისტემის" მიერ ენერგოსისტემის არასწორ მართვას ასახელებს.

როგორც ვალერი ფანცულაიამ განაცხადა, "ეი-ი-ეს თელასი" მოთხოვნის შესაბამისად იღებს ელექტროენერგიას, მაგრამ რადგან "ელექტროსისტემა" ელექტროენერგიას აწვდის გადახდის ცუდი მაჩვენებლის მქონე კომპანიებსაც, სისტემაში სიხშირე ვარდება. **"სიხშირის ვარდნა თბილისის ქვესადგურებში დამონტაჟებულ ავტომატურ ჩამრთველებზე მოქმედებს და ისინი თავისით ითიშება,"** - განაცხადა ფანცულაიამ. მისი თქმით, "ეი-ი-ეს თელასის" ახალი მეპატრონე "რაოესი" რუსეთიდან და სომხეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტის საკითხს განიხილავს, თუმცა ამის განხორციელებას, სათანადო გარანტიების უქონლობის გამო, ვერ ბედავს. **"სახელმწიფო ელექტროსისტემა" გარანტიას ვერ გვაძლევს, რომ ჩვენ მიერ ნაყიდი ელექტროენერგია თბილისამდე მოაღწევს,"** - განაცხადა ფანცულაიამ, რომლის მტკიცებით თბილისი მხოლოდ ადგილობრივი გენერაციის ხარჯზე მარაგდება ელექტროენერგიით.

თავის მხრივ, "ეი-ი-ეს მტკვარმა" მოახლოებული ზამთრის სეზონისთვის მე-9 ენერგობლოკის მომზადება დაიწყო.

სისხლიანი სპეცოპერაცია ქუთაისში

პირველი გვერდიდან

ორმხრივი სროლა შვიდი საათიდან ათ საათამდე გაგრძელდა. სროლის დროებით შეწყვეტის მიზეზი ხვადაგიანის მამის გამოჩენა გახდა, რომელიც შვილს დანებებას სთხოვდა. ხვადაგიანზე არც მამის თხოვნამ გაჭრა. ხელახლა გამართულ ბრძოლაში მხარეები ერთმანეთს უკვე ხელყუმბარებსაც ესროდნენ. სახლს ცეცხლი წაეკიდა.

სპეცოპერაციის ადგილზე მისულმა მეხანძრეებმა ტყვიების ზუზუნში ცეცხლის ჩაქრობა ვერ შეძლეს. ცოტა ხანში კი სახლი, რომელიც ვინმე ბაკურაძეს ეკუთვნის და ამჟამად ლტოლვილები ცხოვრობდნენ, მთლიანად დაიწვა.

დამნაშავეზე მამის მუდარამაც ვერ გაჭრა.

სამართალდამცველებმა ძებნილი დამნაშავის დანახშირებული ცხედარი ჩაშლილ იატაკში იპოვეს.

ერთი სიტყვით, გამთენიისას დაწყებული და რამდენიმე საათის შემდეგ დამთავრებული სპეცოპერაციის შედეგი ასეთია – ლიკვიდირებული დამნაშავე და ორი მძიმედ დაჭრილი პოლიციელი, რომლებიც სასწრაფოდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. რაც შეეხება მოკლულ დავით ხვადაგიანს, მას სამართალდამცველები ძარცვისთვის და მიმალვის დროს ჩადენილი კიდევ ერთი მძიმე დანაშაულისთვის – მეზობლის მკვლელობისთვის ეძებდნენ.

"განადგურებულია კიდევ ერთი საშიში დამნაშავე", - ასეთ შეფასებას აძლევდნენ სამართალდამცველები გუშინდელ სისხლისღვრას.

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი და პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

აცხადებს

■ პროფესიული სერტიფიცირების მსურველთა მიღებას ACCA-ს პროგრამით.

ინტენსიური მომზადება და გამოცდები 14 წიგნში (პრაქტიკის მქონე სპეციალისტებისათვის - 8 წიგნში). სასწავლებლად მიიღებიან უმაღლესი სასწავლებლის კურსდამთავრებულები და ეკონომიკური პროფილის სტუდენტები.

■ ბუღალტერთა გადამზადებას "სერტიფიცირებული მთავარი ბუღალტრის" საკვალიფიკაციო პროგრამით.

საბუთები მიიღება ა.წ. 20 სექტემბრამდე წერეთლის 61
ტელ: 35 01 57, 98 43 96. მობ: 899 56 78 42

რატომ ეწვია არიელ შარონი ინდოეთს

ლევან ღირსიაშვილი

ინდოეთში ისრაელის პრემიერ-მინისტრის არიელ შარონის ვიზიტმა ფართო საერთაშორისო გამოხმაურება ჰპოვა. არიელ შარონმა ინდოეთს **"მსოფლიოს ერთ-ერთი უმთავრესი ქვეყანა"** უწოდა, ხოლო მისმა მასპინძელმა, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ვაჯპაიმ ებრაელი კოლეგის სტუმრობა **"ისტორიულ მოვლენად"** შეაფასა.

როგორც თავიდანვე ცნობილი იყო, არიელ შარონის ვიზიტის მიზანს ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო სამხედრო და სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა წარმოადგენდა.

ისრაელის დელეგაციაში სამი მინისტრი და ოცდაათამდე გავლენიანი ბიზნესმენი და ჩინოვნიკია. ბიზნესმენთა უმრავლესობა კი ისრაელის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს წარმოადგენს. ინდოეთის, როგორც ისრაელის სამხედრო პარტნიორი ქვეყნის მნიშვნელობა ამ ფაქტითაც არის გამოკვეთილი.

როგორც გაირკვა, ვიზიტის მთავარ მიზანს იმ კონტრაქტის საბოლოო განხილვა წარმოადგენს, რომლის თანახმადაც ისრაელმა ინდოეთს "ფალკონის" ტიპის სამი სარადარო დანადგარი უნდა მიჰყიდოს. მართალია, ვიზიტის ფარგლებში კონტრაქტს ხელი არ მოეწერება, მაგრამ მხარეები აცხადებენ, რომ ეს მხოლოდ დროის საკითხია.

აღსანიშნავია, რომ ამ გარიგებას როგორც ისრაელისათვის, ასევე ინდოეთისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ისრაელი სარადარო დანადგარებისათვის ინდოეთისგან 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიიღებს, ხოლო ინდოეთი თავის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვას საგრძნობლად გააუმჯობესებს.

გარდა ამისა, ინდოეთს სურს 2,5 მილიარდ ამერიკულ დოლარად ისრაელისგან ანტი-ბალისტიკური რაკეტები შეიძინოს. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ სურვილად რჩება, რადგან ამ გარიგებას თეთრი სახლისგან მწვანე შუქი არ აქვს ანთებული.

ზემოაღნიშნულ კოტრაქტს რამდენიმე თვის წინ ფართო მსჯელობა მოჰყვა საერთაშორისო არენაზე. ისრაელ-ინდოეთის გარიგების მიმართ აშშ-მ ღია უკმაყოფილებაც კი გამოხატა და ეს გლობალური მშვიდობისადმი საფრთხით ახსნა. თუმცა, არიელ შარონის ვიზიტამდე ერთი თვით ადრე, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა ეს განცხადება უკანვე წაიღო. ამდენად, ამ კონტრაქტის განხორციელება ახლა უკვე რეალურია. შედეგად კი, ისრაელი ინდოეთისთვის სამხედრო პროდუქციის უდიდეს მიმწოდებელ ქვეყნად იქცევა.

ინდოეთში არიელ შარონის ვიზიტს უკვე გამოეხმაურა ინდოეთის მეტოქე პაკისტანი, რომლის მთავრობამაც ისრაელის ლიდერის დელიში ჩასვლასთან დაკავშირებით ღრმა შეშფოთება გამოხატა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შარონის სტუმრობამ, შესაძლოა, რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაცია მოახდინოს, რადგან ორი ბირთვული სახელმწიფო სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას მნიშვნელოვნად ზრდის.

პაკისტანის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი კი უფრო შორსაც მიდის და აღნიშნავს, რომ მუსულმანთა წინააღმდეგ ინდოეთ-ისრაელ-აშშ-ს სამხედრო-პოლიტიკური ღერძი ყალიბდება, რაც მშვიდობის წინააღმდეგ არის მიმართული.

პაკისტანის უკმაყოფილებასთან ერთად, შარონის ინდოეთში ვიზიტს თავად ინდოეთის მოქალაქეთა მასობრივი გამოსვლები სდევს თან. ისრაელის პრემიერის ჩასვლას, ძირითადად, მემარცხენე და ისლამისტური პარტიების მომხრეები აპროტესტებენ. **"მან ათასობით უდანაშაულო პალესტინელი დახოცა. ის ახლაც ხოცავს მუსლიმებს,"** - აცხადებენ საპროტესტო აქციებზე შეკრებილი მუსლიმები შარონის მისამართით.

ამ გამოსვლების შესაბამისად ინდოეთში უსაფრთხოების საგანგებო ზომებია შემოღებული. ინდოეთის შეიარაღებული ძალები და სპეცსამსახურები განსაკუთრებულ რეჟიმზე არიან გადაყვანილები. ეს არც არის გასაკვირი - მათი სტუმარი ხომ რადიკალური დაჯგუფება "ჰამასის" და სხვა ტერორისტების ნომერი პირველი სამიზნეა.

გაერო-ს კრიზისი

პირველი გვერდიდან

უშიშროების საბჭოს ახლანდელ მუდმივ წევრებს არ სურთ საკუთარი "ექსკლუზიური უფლებების" სხვებისთვის გაზიარება. ესეც რომ არ იყოს, დებატები იმის შესახებ, რომელი ქვეყნები უნდა გახდნენ მუდმივი წევრები და რა კრიტერიუმებით უნდა შეირჩნენ ისინი, შეიძლება დაუსრულებლად გაგრძელდეს.

საბჭოს წევრობის კანდიდატებად ხშირად ასახელებენ გერმანიასა და იაპონიას, მაგრამ ამაზე პროტესტს აცხადებს იტალია. "ბოლოს და ბოლოს, მეორე მსოფლიო ომში ჩვენც დავმარცხდით," – ნახევრადხუმრობით ამბობენ რომაელი დიპლომატები. განვითარებადი ქვეყნებიდან ყველაზე რეალური კანდიდატები არიან ბრაზილია და ინდოეთი. თუმცა, მათი მეზობლები და მეტოქეები, შესაბამისად - არგენტინა და პაკისტანი აცხადებენ, რომ მაშინ ადგილი მათაც უნდა ერგოთ.

"თუ უშიშროების საბჭო ვერ შეძლებს ნდობის აღდგენას, მაშინ უსაფრთხოების პრობელემების მოგვარებაში ცალკეული ქვეყნები უფრო ხშირად იმოქმედებენ მხოლოდ საკუთარი თვალსაზრისის შესაბამისად," – ამბობს ანანი.

ბელისიმო!

სიახლე სილამაზის ტრფიალთათვის

"ბელისიმო" სილამაზის ტრფიალთა ნაკლებობას არ უჩივის.

ყოველი ქალი იმაზე ოცნებობს, რომ ლამაზი და მოვლილი იყოს. დღეს, მრავალი სტუდიისა და სილამაზის სალონის წყალობით, ეს დიდ პრობლემას აღარ წარმოადგენს, მთავარია, "საკუთარ" სალონს მიაგნოთ, სადაც ოსტატებს თავს მშვიდად მიანდობთ და დარწმუნებული იქნებით, რომ არამცთუ არაფერს გავნებენ (რაც, მოგეხსენებათ, ხშირად ხდება ხოლმე), არამედ ულამაზეს ქალბატონადაც გაქცევენ, ისეთად, რომლის შემყურეც ვერავინ დაფარავს აღტაცებას და შესძახებს: "ბელისიმო!"

"ბელისიმო" ახალი სილამაზის ცენტრია, რომელიც ვაჟა-ფშაველას გამზირზე გაიხსნა. ნინო ახვლედიანისა და გია ჯაოშვილის დიზაინის წყალობით დარბაზში შესვლისთანავე მიხვდებით, რომ სწორედ იქ ამოყავით თავი, სადაც საჭიროა – მყუდრო და ლამაზ დარბაზებში ყველაფერი არსებობს, რაც თავის მოსავლელად გჭირდებათ. "ბელისიმო" უბრალოდ სალონი კი არა, სილამაზის ცენტრია – ის თავის სტუმრებს სარკეებიან და ნათელ სავარჯიშო დარბაზსაც სთავაზობს და სულ მალე საუნაშიც დაგვპატიჟებს. და, რაც მთავარია, მასპინძლების გარეგნული იერი და კლიენტების მიმართ დამოკიდებულება ყველაზე მომთხოვნ ქალბატონებსაც დააკმაყოფილებს.

სილამაზის ცენტრის არსებობას თბილისელი მანდილოსნები ია სადაღაშვილსა და თამარ ჯღარკავას უნდა უმადლოდნენ. "ბელისიმოს" შექმნის იდეა ქალბატონ იას ეკუთვნის, ქალბატონმა თამარმა კი ამ საქმეს თავისი პირადი გამოცდილებაც მოახმარა: ის ჩვენ ქალაქში კარგად ცნობილი ჩინური რესტორნის, "პიკასოს" სულისჩამდგმელიც გახლავთ, რაც, მერწმუნეთ, თავისთავად საუკეთესო რეკომენდაციას წარმოადგენს. ჩინური რესტორნის "კვალი" "ბელისიმოშიც" ჩანდა – საგანგებოდ გახსნის დღისთვის სარკეების წინ დალაგებულ ტკბილეულში ჩინური დაშაქრული კაკლის ლებნებიც ერია.

და რაც მთავარია: "ბელისიმოს" გარეგნულმა ბრწყინვალებამ არ შეგაშინოთ! აქაურობა უბრალო მოკვდავთათვისაც ხელმისაწვდომია, ანუ ნაკლებად შეძლებულ ქალბატონებსაც თამამად შეუძლიათ, ვაჟა-ფშაველას 55ა-ში მიბრძანდნენ და შემდეგ თაყვანისმცემელთა ქათინაურები ისმინონ: "ბელისიმო, ძვირფასო, ბელისიმო!"

"თქვენი აფხაზეთი"

პროექტის კოორდინატორი
თორნიკე ბერიშვილი

"სამოქალაქო სამშვიდობო ინიციატივა"

5 სექტემბერს თბილისში დაარსდა ახალი მოძრაობა "სამოქალაქო სამშვიდობო ინიციატივა". ამ მოძრაობის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ქართულ-აფხაზური პირდაპირი დიალოგის ჩამოყალიბება და ქართველ და აფხაზ ხალხს შორის ნდობის კრიზისის დაძლევა. მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ კარგი კონტაქტები აქვთ აფხაზურ მხარესთან. მათი თქმით, აფხაზეთში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან მსგავსი მოძრაობა სოხუმშიც ჩამოაყალიბონ. "სამოქალაქო სამშვიდობო ინიციატივის" ერთ-ერთი დამფუძნებელია სახელმწიფო დაზვერვის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ერქვანია. მოძრაობის დამფუძნებელთა რიგებში არიან მწერალი გურამ ოდიშარია და საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებული სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ლორიკ მარშანია. დღეს გთავაზობთ "მოძრაობის" მიერ შემუშავებულ დეკლარაციას და ზურაბ ერქვანიას სტატიის პირველ ნაწილს.

აფხაზეთი: ილუზია, რეალობა და პერსპექტივა



ლევან ხერხეულიძის ფოტო

ზურაბ ერქვანია

ცენტრსა და რეგიონებს შორის ურთიერთობის პრობლემა დღეს ყველა სახელმწიფოს აწუხებს. ისტორიულად საქართველოსათვის ეს წინააღმდეგობები განვითარების ყველა ეტაპს ახასიათებდა. თბილისი ყოველთვის ცდილობდა რეგიონებთან ურთიერთობაში ისეთი შესაძლებლობების გამოყენებას, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ ერთიანი სახელმწიფო ორგანიზმის შენარჩუნებას, ერთიანი სახელმწიფოებრივი კონსტრუქციის განმტკიცებას. ცენტრი იძულებული იყო, გამოეყენებინა როგორც ძალისმიერი, ისე ხისტი, მოქნილი, ბალანსირებული პრაგმატული პოლიტიკა რეგიონული რეალიების გათვალისწინებით. ქართული სახელმწიფოს მრავალეროვან, მრავალკონფესიურ, რთულ ეკონომიკურ, კულტურულ-ცივილიზებულ პირობებში ინტერესების ბალანსი ძნელად მიიღწეოდა. ბუნებრივია, ყოველთვის ჭირდა რეგიონების მხრიდან ნამდვილი თუ მოჩვენებითი ლოიალურობის შეფასება. მეოცე საუკუნის დამლევს ცენტრიდანულმა გამოვლინებებმა პიკს მიაღწიეს.

აფხაზური სეპარატიზმი რუსეთის მრავალწლიანი იმპერიული ექსპანსიის შედეგია. მიუხედავად თბილისის წინდაუხედავი და უხეში პოლიტიკური შეცდომებისა, რუსეთის ფაქტორი გადამწყვეტი იყო აფხაზეთში გაუცხოების ტენდენციების გაძლიერებაში. სწორედ გარე ფაქტორმა შესძინა ხელოვნურად ფორსირებული ხასიათი სეპარატისტულ პროცესებს. ქართული და აფხაზური პოლიტიკური ელიტები ვერ აღმოჩნდნენ მზად ურთიერთობების პრაგმატული მდგომარეობით მოწესრიგებისა და [illegible] პოსტსაბჭოური პერიოდის საქართველოს ღრმა კრიზისმა, აფხაზეთში ხელისუფლებისათვის ბრძოლამ, საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ლიდერების მიერ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესების თავისებურების გაუთვალისწინებლობამ და [illegible] შექმნეს შეიარაღებული დაპირისპირების ობიექტური წინაპირობები. აფხაზურმა ელიტამ კარგად გამოიყენა ვითარება და კიდეც მიაღწია მიზანს. დამყარდა მონოეთნიკური პარტოკრატიის ხელისუფლება, ჩამოყალიბდა მმართველობის ერთპიროვნული სეპარატისტული რეჟიმი. აფხაზეთი გაემიჯნა საქართველოს.

10 წლის მომქანცველმა პოლიტიკურმა მარათონმა მხარეთა პოზიციების დაახლოება ვერ შეძლო. ამის მთავარი მიზეზი არის ამ პროცესში მონაწილე აფხაზური მხარის ცალსახა, უკომპრომისო პოზიცია. ეს არის მიზეზი და, ამავე დროს, შედეგიც. შედეგი იმისა, რომ აფხაზთა თვითშეგნებაში მყარად დამკვიდრდა თვითგადარჩენის, დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლის მოტივაცია. 5 წლის დე-ფაქტო "აფხაზური კვაზისახელმწიფო" ვერ დარწმუნდა აფხაზური ეთნოსის გადარჩენისა და განვითარებისათვის ერთიან ქართულ სახელმწიფოებრივ სივრცეში უკეთესი შესაძლებლობების არსებობაში. მან დღემდე არ იცის, როგორ სახელმწიფოში ეპატიჟებიან, როგორი იქნება მისი სახელმწიფოებრივი მოწყობა, არ იცნობს მისი პოლიტიკური, სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების კონცეპტუალურ დოქტრინას. მათ მიაჩნიათ, რომ დღევანდელი საქართველო არ არის ის სახელმწიფოებრივი სივრცე, რომელიც პასუხობს აფხაზი ხალხის მისწრაფებებს, პოზიტიური ეთნიკური იდენტურობის შენარჩუნებას.

აფხაზეთში საომარი მოქმედების პერსპექტივებზე დღესაც ბევრს საუბრობენ. ურთიერთსაპირისპირო მოსაზრებები ყველა დონეზე ცხარე კამათის საგანია. სამხედრო ძალის გამოყენების დაუშვებლობა დღემდე ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ და საზოგადოებრივმა ვერ მიიჩნია ფუძემდებლურ პრინციპად. ერთი მხრივ, ეს განპირობებულია სამშვიდობო პროცესში რაიმე პროგრესის მიუღწევლობით და გაურკვევლობის განცდით. ხოლო, მეორე მხრივ, წინასაარჩევნო რიტორიკაში პოპულიზმის აღზევებით.

მოწოდებები საკითხის მხოლოდ ძალისმიერი გადაწყვეტის თაობაზე ადასტურებდნენ, რომ მათი ავტორები აფხაზეთის ძმათამკვლელი ომის პოლიტიკურ მძევლებად მოგვევლინენ. ამბიციურ და გულუბრყვილო პიროვნებებს ვერ წარმოუდგენიათ და არ სურთ იმის გაგება, რომ შესაძლებელია კონფლიქტის მშვიდობიანად და ღირსეულად გადაწყვეტა. მათ არ ესმით ავტომატზე შორს მსროლელი ისეთი იარაღის არსებობისა, როგორიც არის ტრადიციული, სამოქალაქო დიპლომატია. მიაჩნიათ, რომ მოძმე ხალხების იძულებითი თანაარსებობა შეიარაღებული ძალადობით არის შესაძლებელი, თუნდაც გაეროს ქარტიის ფარგლებში, ანუ მისივე უშიშროების საბჭოს მკაფიო მანდატით.

კონსენსუსი საქართველოს პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში იშვიათი მოვლენაა. ერთსულოვნების მიღწევას მოქიშპე ძალები არ დაუშვებენ არასოდეს. ქუჩისთვის მიმზიდველი ლოზუნგები, სამწუხაროდ, არ შეიცავენ კონსტრუქციულობის ელემენტებსაც კი. ოდიოზური ფიგურების მიერ ომისკენ მოწოდებებს შევეჩვიეთ, მაგრამ სიახლე ის გახლავთ, რომ იწყება თანამდებობრივი და მორალური დევნა იმ ადამიანებისა, რომელთაც განსხვავებული აზრი აქვთ.

ომის ანუ ახალი სისხლისღვრის უალტერნატივობის სინდრომი და სამშვიდობო რესურსების უაპელაციო უარყოფა ხელოვნურად ინერგება, ზრდის აგრესიულობას ფუძეაყრილ მოსახლეობაში და ემსახურება საზოგადოებრივი აზრის დეზორიენტაციას. არადა, ბოლო პერიოდის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი აღიარებული ინსტიტუტების ცნობებით, საქართველოს საზოგადოების 80-85% აფხაზეთის კონფლიქტის მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტას უჭერს მხარს.

ნურავინ დაიჯერებს, რომ ქართულ საზოგადოებაში, მათ შორის დევნილ მოსახლეობაში, დომინირებდეს ან პოპულარული იყოს პრობლემის მოსაგვარებლად ძალის გამოყენების პერსპექტივა. წინასაარჩევნო რადიკალიზმს არაფერი აქვს საერთო საზოგადოების ჭეშმარიტ საყოველთაო განწყობასთან. სამწუხაროდ, ხელისუფლება ზოგჯერ შეგნებულად იზიარებს იმ ძალისმიერ გადაწყვეტილებებს, რომელთა პრაქტიკული რეალიზება ობიექტურად ახლო მომავალში შეუძლებელია სტაბილიზაციის შენარჩუნებისა და მოვლენების სტიქიურად, უკონტროლოდ განვითარების თავიდან აცილებისათვის. ყოველივე ეს უფრო აძლიერებს უიმედობას და, რაც ყველაზე სახიფათოა, ქმნის გაურკვევლობის განცდას.

აფხაზეთი საქართველოსთვის სადღეისოდ ყველაზე დიდი პრობლემაა. სტრატეგია უცვლელია. აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში უნდა დარჩეს. რაც შეეხება ტაქტიკას, მან ვერანაირი, მეტ-ნაკლებად დასრულებული და გარკვეული, პრაქტიკული შინაარსი ვერ შეიძინა. ძნელი სათქმელია, როდის გამოიკვეთება თუნდაც პრეცედენტი მშვიდობიანი ტაქტიკის პრაქტიკული ხორცშესხმისა.

ცხენზე შემჯდარი ტორეადორები დევნილთა სასიცოცხლო ინტერესების უგულებელყოფით ცეცხლს ეთამაშებიან. დაკარგული აფხაზეთის "პოლიტიკური პრივატიზება" დღესაც გრძელდება.

ჩვენ ბოლოს და ბოლოს მივაღწიეთ იმას, რომ თანამედროვე მსოფლიოს, სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტსაბჭოური კავკასიის უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაში აფხაზეთის თემას თავისი ადგილი დაემკვიდრა. მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა კონფლიქტის სადავო საკითხების გადასაწყვეტად. ათმა წელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქართველ და აფხაზ მოძმე ხალხებს შორის ნდობის, თანხმობისა და მშვიდობის აღდგენის გარეშე კონფლიქტის გადაწყვეტაში რაიმე პროგრესი ვერ იქნება. ასეთი პროგრესი მიიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ ამოუწურავი სამშვიდობო პოლიტიკური შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენებით.

მთავარი ის არის, რომ პირველ ყოვლისა უფლებებში უნდა აღდგეს პროგრესული, კონსტრუქციული და ავტორიტეტული ნაწილი აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობისა, რომელმაც კარგად იცის, რომ აფხაზეთის ხსნა მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი.

თუ ადრე ჩვენში თაობები იმ შეგნებით იზრდებოდნენ, რომ მათი სიცოცხლე უპირველესად მამულსა და სარწმუნოებას ეკუთვნოდა, დღეს უმეტესწილად საკითხს საპირისპიროდ აყენებენ, ანუ რას აძლევს მათ სამშობლო.

აფხაზეთში საომარი მოქმედების შედეგად განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყვეს, რომ აფხაზ და ქართველ ხალხებს შორის უკიდურესად გაღრმავდა ნდობის კრიზისი, რომელიც იქცა ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტის დაძლევის სამშვიდობო პოლიტიკური პროცესის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ხელშემშლელ ფაქტორად და სამშვიდობო პროგრესის შემაფერხებელ ბარიერად. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული და საერთაშორისო სამშვიდობო ინიციატივები პოლიტიკური კონსენსუსისა და მხარეთა უკიდურესი შეხედულებების დაახლოებას ითვალისწინებენ, დღემდე ვერ იქნა დაძლეული ნდობის ის დეფიციტი, რომელიც აუცილებელია თუნდაც კონსტრუქციული ოფიციალური მოლაპარაკებების წარმართვისათვის. კონფლიქტის დაძლევის ათწლიანმა უშედეგო მარათონმა დაპირისპირების პროცესს რაიმე პოზიტიური ბიძგი ვერ შესძინა. პირიქით, დრო ულმობლად აუცხოებს ადამიანებს.

ზურაბ ერქვანია

გაგრძელება მომავალ ოთხშაბათს

საზოგადოებრივი მოძრაობა "სამოქალაქო სამშვიდობო ინიციატივა"

დ ე კ ლ ა რ ა ც ი ა

2003 წლის ივნისში თბილისში დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა "სამოქალაქო სამშვიდობო ინიციატივა", რომელიც წარმოადგენს მოქალაქეთა არასამთავრობო, მასობრივ, საზოგადოებრივ გაერთიანებას. მის წევრებად ნებაყოფლობით საწყისებზე მიიღებიან საერთო ინტერესებისა და შეთანხმებული პრინციპების მატარებელი ფიზიკური და იურიდიული პირები, საქართველოს და მის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები, სხვადასხვა ეროვნების, სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფის, რელიგიური აღმსარებლობისა და პოლიტიკური ორიენტაციის წარმომადგენლები, რომლებიც აღიარებენ და მხარს უჭერენ მოძრაობის მიზნებსა და ამოცანებს, ავტორიტეტით სარგებლობენ საზოგადოებაში, არიან პროგრესულად მოაზროვნენი, აქვთ კეთილი ნება, ძალა და უნარი, გამოავლინონ, წარმართონ სამოქალაქო ინიციატივები სახელმწიფოს, საზოგადოების და კონკრეტული ადამიანების საჭირბოროტო პრობლემების გადასაჭრელად; მზად არიან წინ აღუდგნენ ქვეყანაში გამეფებულ ურთიერთდაპირისპირებას და ძალადობას.

მოძრაობა ისწრაფვის, გააერთიანოს და აღადგინოს უფლებებში აფხაზეთის მკვიდრი მოსახლეობის კონსტრუქციული, ინტელექტუალური, ავტორიტეტული ძალები და მათი ძალისხმევა წარმართოს სამართლებლივ, დემოკრატიულ და სოციალურ სახელმწიფოებრივ სივრცეში, ეროვნებათშორისი თანასწორუფლებიანობის, ეთნიკური კავშირ-ურთიერთობების, პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ეროვნულ-კულტურული განვითარების საჭირბოროტო საკითხების მხოლოდ მშვიდობიანი თანამშრომლობის საფუძველზე გადასაწყვეტად.

მოძრაობის ძირითადი მიზნებია: საქართველოს აღმშენებლობის, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შეიარაღებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა მშობლიურ კერებში დაბრუნების საქმეში აქტიური საზოგადოებრივი თანამონაწილეობა და ამ პროცესებში სამოქალაქო ინიციატივების და ტრადიციული სახალხო დიპლომატიის ფართო შესაძლებლობათა გამოყენება. ასევე, არსებული საზოგადოებრივი დაპირისპირებების, გაუცხოების ტენდენციების და კონფლიქტოგენური სიტუაციების დასაძლევად ორმხრივი, პირდაპირი დიალოგის მხარდაჭერა; კავკასიაში პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური და სოციალური სტაბილურობის მიღწევისა და განმტკიცების ხელშეწყობისათვის კი, უპირველეს ყოვლისა, ქართველი და აფხაზი ხალხების ეროვნულ-კულტურული მემკვიდრეობის აღორძინება, ქართული და აფხაზური სახელმწიფოენების განვითარებისა და ზნეჩვეულებების შესანარჩუნებელი პროგრამების შემუშავება-განხორციელება; საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის, ინვალიდების, ობოლი ბავშვების, მარჩენალდაკარგული ოჯახების მხარდაჭერა. უგზო-უკვლოდ დაკარგულ თანამემამულეთა მოძიება და ეთნიკური ნიშნით გაყოფილი ოჯახების გამთლიანება, მათი მორალური და სოციალური დახმარება. ამისათვის მესამე სექტორის საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან აქტიური ურთიერთქმედება და თანამშრომლობა; კონფლიქტის ზონებში მიმდინარე მოვლენებისა და სირთულეების შესახებ მასმედიის საშუალებით ობიექტური ინფორმაციის გავრცელება, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩართული ქართველი და აფხაზი ხალხების წარმომადგენლების, ღვაწლმოსილი მეცნიერების, მწერლების, ხელოვნებისა და კულტურის თვალსაჩინო მოღვაწეების, ჟურნალისტებისა და თითოეული მოქალაქის იმ ნაშრომების, პუბლიკაციების, გამოსვლებისა და ქმედებების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, რომლებიც ეხმაურებიან პროგრესულ საზოგადოებრივ აზრს, მხარს უჭერენ კონსტრუქციულ დიალოგს და ახალი კომპრომისების ძიებას.

მოძრაობის ძირითადი ამოცანებია: დაიცვას კონფლიქტის ზონიდან ლტოლვილი, იძულებით გადაადგილებული და ამ ზონებში, ფაქტობრივად, მცხოვრებ თანამოქალაქეთა უფლებები და თავისუფლება. დაამყაროს მუდმივმოქმედი საქმიანი კონტაქტები აფხაზეთში, ცხინვალში და კავკასიის სხვა რეგიონში არსებულ იმ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გაერთიანებებთან, რომელთა საწესდებო მიზნები ითვალისწინებენ ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ისტორიული, კეთილმეზობლური თანაცხოვრების ტრადიციული კავშირების, ურთიერთგაგების, პატივისცემის და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების აღდგენას, შენარჩუნებასა და განვითარებას; ამ რეგიონების პოსტკონფლიქტური ეკონომიკური და კულტურული მდგომარეობის განმაახლებელი, ამაღორძინებელი ღონისძიებების შემუშავებას; მხარი დაუჭიროს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის, სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციის სამშვიდობო პოტენციალის მიმართვას კონფლიქტის ზონებში არსებული დაპირისპირების დასაძლევად და იქ სულიერი და ზნეობრივი წესების დასამკვიდრებლად; განახორციელოს საქველმოქმედო, სამართლებრივი, საფინანსო, სამეწარმეო, კულტურულ-საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, საკონსულტაციო, საინფორმაციო და სხვა სახის საქმიანობები; მოაწყოს სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები, სიმპოზიუმები, სხვადასხვა შეხვედრა, სემინარები და სადისკუსიო ღონისძიებები; შექმნას რეგიონული სტრუქტურები, ფონდები, სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრები, ეროვნული და ეთნიკური უფლებების დაცვის კომიტეტები; ჩაატაროს კონფლიქტის ზონებში და მოსაზღვრე რეგიონებში ეთნო-პოლიტიკური ვითარების მუდმივი საზოგადოებრივი მეთვალყურეობა-მონიტორინგი; შეიმუშაოს რთული მოვლენების განვითარების წინასწარი განსაზღვრისა და მშვიდობიანი დაძლევის მეთოდები და მექანიზმები; მოაწყოს საერთაშორისო სამშვიდობო მანიფესტაციები, ტელე-მარათონები, კონკურსები, საქველმოქმედო ღონისძიებები; დააფუძნოს საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის - ინტერნეტის სპეციალური ვებ-გვერდი.

მოძრაობა თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო ნორმების და საკუთარი წესდების საფუძველზე, ნებაყოფლობის, თანასწორუფლებიანობის, თვითმმართველობის, კანონიერებისა და საჯაროობის პრინციპებზე დაყრდნობით. იგი ითანამშრომლებს ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა: ქვეყნის ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივი და ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობა, სოციალური პოლიტიკა და ეკონომიკა, განათლება და კულტურა, ეკონომიკა და ბიზნესი.

მოძრაობის ქონება და სახსრები იქმნება საწევროებით, შემოწირულობებით და კანონით ნებადართული სხვა საქმიანობით. საკუთარ ბიუჯეტს იგი გამოიყენებს საწესდებო მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად.

მოძრაობის მართვის უმაღლესი ორგანოა მისი ინდივიდუალური და კოლექტიური წევრების წარმომადგენელთა ყრილობა, რომლის მოწვევა ხდება წელიწადში ერთხელ მაინც. მოძრაობის მიმდინარე, ყოველდღიურ საქმიანობას წარმართავს თანათავმჯდომარეთა საბჭო. ყრილობა, აგრეთვე, ირჩევს საკონსულტაციო ორგანოს – სათათბიროს.

მოძრაობას შეუძლია იყოს საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრი, დაამყაროს პირდაპირი საერთაშორისო კონტაქტები, მონაწილეობდეს იმ ღონისძიებათა განხორციელებაში, რომლებიც არ ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კანონმდებლობასა და მის საერთაშორისო ვალდებულებებს.

მივმართავთ ფართო საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებსა და საზოგადოებრივ მოძრაობებს, ყველა დაინტერესებულ მოქალაქეს, მხარი დაუჭიროს და აქტიურად ჩაერთოს მოძრაობის მიზნებისა და ამოცანების პრაქტიკულ გადაწყვეტაში. ჩვენი მთავარი სამოქმედო პრინციპია კონსტრუქციული თანამშრომლობა, გულახდილი დიალოგი. აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესების ობიექტური, მიუკერძოებელი შეფასება, ახალი სამშვიდობო იდეებისა და ღონისძიებების ინიცირება, კეთილმოსურნე ოპონენტთა პოზიციების განუხრელი დაცვა, მოძრაობის პროგრამების რეალიზება.

მოძრაობამ შეიმუშავა მყარი საკუთარი პოზიცია აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ეფუძნება იდეას, რომ აფხაზეთის პრობლემის დაძლევა შესაძლებელია, უპირველესად, ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის კრიზისის დაძლევით, სამოქალაქო და ეროვნებათშორისი თანხმობის მიღწევით, ვინაიდან მხოლოდ მათ შესწევთ ძალა და უნარი, აღუთქვან ერთმანეთს თანადგომა გრძელვადიანი მშვიდობის დასამყარებლად, ინტეგრაციული პროცესების გასაღრმავებლად და თავიანთი ისტორიული მისწრაფებების განსახორციელებლად.

გარწმუნებთ, რომ თქვენი მხარდაჭერითა და თანადგომით მოძრაობა გაამართლებს იმ იმედებს, რისთვისაც დაარსდა.

თბილისი,
2003 წლის სექტემბერი

"ნადარეიშვილს აღარ ვენდობით!"

ასე პასუხობენ დევნილები კითხვას, - როგორ შეაფასებდით იმ ფაქტს, რომ ნადარეიშვილი სახელისუფლო ბლოკში შევიდა?

ამ კითხვით დელისის მეტროსთან მოვაჭრე დევნილებს მივმართეთ, რომელთაც ვთხოვეთ, ეთქვათ, მათი აზრით, აღნიშნული ფაქტი კარგია, თუ ცუდი და აფხაზეთის პრობლემის მოგვარების საქმეს წაადგება თუ არა. პასუხად მივიღეთ ერთი გამოკვეთილი აზრი, - ამ ხელისუფლების ხელში არაფერი გამოვაო.

კინდღიდან დევნილი რომან ნემსიწვერიძე: "რას გეტყვი, იცი, ჩემო ძამია? ნადარეიშვილს დევნილები აღარ აინტერესებს, აგერ სახლი აიშენა, ბიზნესი ააწყო და რაღად უნდა აფხაზეთი. ვისაც გინდა, კითხე, მაგათ ერთი დევნილი არ ენდობა. ამ ბაზრობაზე სულ აფხაზეთიდან დევნილები არიან. წამოდი და შენ თვითონ ნახავ."

სხვა დევნილებს სახელი და გვარი არ დაუსახელებიათ, იმიტომ რომ ერთმა სოხუმელმა ყველას დაასწრო და თქვა.

- ჩვენ, ძმაო, საკუთარი სახელი მაშინ გვქონდა, როცა აფხაზეთში ვცხოვრობდით. აქ ახლა საზამთროს ვყიდით და ზოგი თათარს გვეძახის, ზოგი - უჯიშოს და ზოგი...აქ რას მოეთრეოდითო!

- ჩვენ რომ აქ გვკადრებენ და... თავს ვიმცირებთ შვილებისთვის...არ ვიცი, რაა!

გაგრელი:

- ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენთვის არავინ არაფერს აკეთებს. ნადარეიშვილს თუ უნდა აფხაზეთის დაბრუნება, წავიდეს ზუგდიდში, შექმნას შტაბი. მაშინ ჩვენ ყველა მეომარი, პარტიზანი მივატოვებთ ამ საზამთროს გაყიდვას და წავყვებით აფხაზეთის დასაბრუნებლად. გააკეთოს ეს, ხო ამბობს, - უომრად ვერ დავბრუნდებითო...

- რაც ბლოკში შევიდა, მაგას აღარ ამბობს. ახლა თქვა, მთავარია, დავბრუნდეთ და ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს, როგორ დავბრუნდებითო!

- აა, ახლა მაგასაც აღარ ამბობს?!... მერყევი კაცია, ძაან მერყევი კაცია.

სოხუმელი:

- ჩვენ აღარ ვიცით, რა არის კარგი და რა არის ცუდი, მაგრამ ერთი რამე ვიცით, სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, ჩვენ აფხაზეთში ვერ დავბრუნდებით. მარტო ნადარეიშვილზე კი არაა ლაპარაკი - აფხაზეთის მთელ ხელისუფლებაზე და მთელ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე.

გულრიფშელი:

- ერთი გვანახონ, რა გააკეთეს ჩვენთვის, – ვინმე დაასაქმეს?! – არა; საყოფაცხოვრებო პირობები გააუმჯობესეს?! – არა; უმკურნალეს ვინმეს?! – არა. ერთი საავადმყოფო არ არის, რომ ლტოლვილი დაწვეს. ქუჩაში კვდება ხალხი. სანამდე ვიცხოვროთ ასე გამოკეტილ სასწაულ ოთახებში. აგერ იპოდრომში ვცხოვრობ, ბუზები მახვევია თავს და ვირთხები მჭამენ.

ორი პატარა შვილი გადმოვიყვანე "პერევალზე". ახლა დიდები არიან. გაიზარდნენ ბავშვები. დასაქორწინებელი და გასათხოვრები გახდნენ. იმათ არაფერი უნდათ?! – ან დაგვაბრუნონ, ბატონო და ჩვენ მივხედავთ ჩვენ საქმეს!

სოხუმელი:

- ნადარეიშვილს როდის აქეთ არ ვენდობით, იცი? ომის დროს მაგას დიდ პატივს სცემდნენ - იქ იყო და იმიტომ. დიდი "გაუბიცა" გვეყენა გემზე და ნადარეიშვილმა გასცა ბრძანება, - ორი ბომბი ესროლეთ გუდაუთასო. წავედით, მაგრამ ნახევარი არ გვქონდა გავლილი, რომ ბრძანება მოვიდა, - უკან დაბრუნდითო. კაციშვილმა არ იცოდა, ვისი ბრძანება იყო. დავბრუნდით და ახლა ნადარეიშვილი გაგიჟდა, - ჩემი ბრძანება რატომ არ შეასრულეთო. მეორე დღეს ჩამოვიდა შევარდნაძე, ნადარეიშვილი წაიყვანეს სოხუმიდან და ჟიული შარტავა ჩამოიყვანეს. მაშინ ვთქვით, რომ ამ კაცს არაფერი შეუძლია. რასაც შევარდნაძე ეტყვის, იმას აკეთებს. არადა, გუდაუთა რომ დაგვებომბა, მორჩენილი იყო ყველაფერი.

24 საათი

ფოტოკონკურსი

საკონკურსო ფოტო №6

პირუთყვიზმი

რა მოხდა სოხუმის უნივერსიტეტში

3 სექტემბერს, მარნეულის რაიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა - ჩარკვიანმა და გირგვლიანმა სოხუმის ფილიალის ადმინისტრაციულ კორპუსში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ამავე უნივერსიტეტის რექტორს ოთარ ჟორდანიას. დამნაშავეები მაშინვე დააკავეს და მათ საქმეს ვაკე-საბურთალოს რაიონის პოლიციელებთან ერთად, აფხაზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც იძიებენ.

ამ ფაქტთან დაკავშირებით თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის პროფესორ-მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა, გამაფრთხილებელი საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებისგან ჟორდანიას წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების ორგანიზატორების და შემსრულებლების დასჯა მოითხოვეს.

აქციის მონაწილეებმა, სოხუმის ფილიალის 7-ათასიანი კოლექტივის სახელით, თხოვნით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, მეტი ზრუნვა გამოიჩინონ დევნილი უნივერსიტეტისადმი და გააძლიერონ უნივერსიტეტის შენობის დაცვა.

აღნიშნულ აქციას თავად რექტორი ოთარ ჯორდანია არ ესწრებოდა, ამიტომ ჩვენ მას ცოტა მოგვიანებით შევხვდით. აი რა გვიამბო ბატონმა ოთარმა:

"ეს იყო სრულიად გაუგებარი და მოულოდნელი თავდასხმა. თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენთან ყველაფერი მოწესრიგებულია და უსაქმოდ შენობაში არავის უშვებენ, მითუმეტეს უცხო პირებს.

ეს ორი ადამიანი, თურმე, დაჟინებით ითხოვდა ადმინისტრაციულ სართულზე შეშვებას, საქმე გვაქვს, საქმე გვაქვსო. ამასობაში მე სტუმარი გავაცილე გასასვლელამდე, დავემშვიდობე და მოვტრიალდი, რომ უკნიდან ბიძგი ვიგრძენი. ამას ყურადღება არ მივაქციე, სტუდენტი მეგონა, მაგრამ მეორე უკვე დარტყმა იყო. მოვიხედე და ორი უცნობი დავინახე. როგორც კი ვკითხე, რაშია საქმე-მეთქი ერთ-ერთმა მუშტი მომიქნია. არ მოველოდი და ძლიერად მომხვდა, მაგრამ ფეხზე სწრაფადვე წამოვდექი და შევუტიე (ამ შემთხვევაში, ალბათ, ისიც დამეხმარა, რომ ძველი მოკრივე ვარ). ისინი გაიქცნენ, მე გამოვეკიდე, მაგრამ წინ იყვნენ და ვერ დავეწიე. შენობიდან გავარდნენ და მთისკენ გაიქცნენ. ჩვენ მანქანით დავხვდით სავარაუდო გამოსასვლელთან. ზუსტად იქ გამოვიდნენ და ახლა ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში შევარდნენ. შემოვარტყით ალყა, რომ არ გაქცეულიყვნენ და ამასობაში პოლიციაც მოვიდა. ბოლო სართულზე, ერთ-ერთ ბინაში დააკავეს და პოლიციაში მიაბრძანეს.

ვკითხე, ეს რატომ გააკეთეთ-მეთქი, მაგრამ მე არაფერი მიპასუხეს. საკვირველი ისაა, რომ მე ამ ხალხთან არავითარი შეხება არ მქონია. დანარჩენს, ალბათ, გამოძიება გაარკვევს."

როგორც ვაკე-საბურთალოს პოლიციის საგამოძიებო ნაწილის უფროსმა ზაზა მესხმა გვითხრა, გირგვლიანს გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში განუცხადებია, რომ ყველაფერი შემთხვევით მოხდა. მისი თქმით, ჩარკვიანი შემთხვევით შეეხო რექტორს, რომელმაც მას შენიშვნა მისცა. ამის გამო კი დავარტყიო, უთქვამს გირგვლიანს.

იგი პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ არის გათავისუფლებული.

24 საათი

p.s. **შესწორება:** ეს ინფორმაცია "24 საათში" გასულ კვირას დაიბეჭდა. მასში მოყვანილი იყო პროფესორ ჩილაჩავას ციტატა იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული თავდასხმა ხელისუფლების მიერ იყო ორგანიზებული. ამასთან დაკავშირებით პროფესორმა განაცხადა, რომ ასეთი ფრაზა მას არ უთქვამს.

"მე არაფრის მეშინია, მაგრამ, რაც არ მითქვამს, არ მითქვამს. კონკრეტული დამნაშავენი დაკავებულები არიან, შემკვეთის ვინაობა მათ არ დაუსახელებიათ და მე როგორ დავასახელებდი. მე, უბრალოდ, ვთქვი, რომ რექტორზე თავდასხმა იყო დაკვეთილი გარკვეული ძალების მიერ, ყოველგვარი დაკონკრეტების გარეშე," – გვითხრა პროფესორმა ჩილაჩავამ.

ვაავა, ვაავა!

ტერორისტული აქტების მომზადების ბრალდებით დაკავებულ, სოხუმის იზოლატორში მყოფ 82 წლის გრიშა ნანავას სოხუმში ქართველი ადვოკატის გარეშე გაასამართლებენ.

ქართულ მხარეს ჭუბურხინჯში გამართულ ოთხმხრივ შეხვედრაზე ოფიციალური უარი უთხრა გალის აფხაზური ადმინისტრაციის უშიშროების უფროსმა სერგეი ნარმანიამ. **ინტერ-პრესი**

MBG
MICROFINANCE BANK OF GEORGIA
საქართველოს მიკროსაფინანსო ბანკი

პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

იგივე ბანკი, ახალი სახელი, უკეთესი სერვისი

ემ-ბი-ჯი ბანკი ხდება პროკრედიტ ბანკი

ემბიჯი ეკუთვნის იმ ბანკების ჯგუფს, რომლებიც წარმატებით ეწევიან თავიანთ საქმიანობას სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და რომლებიც ერთად ემსახურებიან 250,000 კლიენტს, ხოლო მათი აქტივების ღირებულება შეადგენს 800 მილიონ დოლარს. ეს ბანკები აწარმოებენ საკრედიტო საქმიანობას 113 მილიონი მოსახლეობისაგან შემდგარ გაერთიანებულ ბაზარზე.

ყველა მიკროსაფინანსო ბანკი იმყოფება ერთი ჯგუფის მფლობელობაში და მასში შემავალ აქციონერებს წარმოადგენენ ისეთი ძლიერი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, კომერცბანკი, გერმანიის სახელმწიფო განვითარების კომპანია, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია და საერთაშორისო მიკრო ინვესტიციების კომპანია.

ამ რეგიონში თავიანთი გეგმებისა და ინტერესის, ასევე ბანკების მზარდი ინტეგრაციის ნიშნად, აქციონერთა ჯგუფმა გადაწყვეტილება მიიღო ყველა ბანკის გაერთიანების შესახებ საერთო სახელითა და ლოგოტიპით: პროკრედიტ ბანკით

www.procreditbank.ge
info@procreditbank.ge

ჩოგბურთი

ისინი მოუგერლებად იქცნენ

როგორ ატარებენ თავისუფალ დროს დები უილიამსები

REUTERS

ვინუს და სერენა უილიამსები.

ნინო პირველი

მათ მსოფლიოს გაოცება ჩოგბურთის კორტებიდან დაიწყეს და ღამის კლუბებში გააგრძელეს... ვინუს და სერენა უილიამსები სულ მალე გახდნენ თანამედროვე ქალთა ჩოგბურთის შავკანიანი მბრძანებლები, რაც მანამდე არასოდეს მომხდარა. ბოლო წლებში სრულიად ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა დები უილიამსების ოჯახური ფინალები დიდ საჩოგბურთო ტურნირებზე. ქალთა ჩოგბურთს თითქოს ინტრიგა მოაკლდა, უინტერესო გახდა. ყოველი დიდი ტურნირის დაწყების წინ ფანებმა უკვე წინასწარ იცოდნენ, რომ არანორმალურად ძლიერ სერენას და ვინუსს სხვა ჩოგბურთელები ვერაფერს დააკლებდნენ. ყველა ჩიოდა, დები უილიამსები ქალთა ჩოგბურთს კლავენო, მაგრამ მათ გარეშე რომ არც ერთ ტურნირს ხიბლი არა აქვს!

ამერიკის წლევანდელ ღია ტურნირს ბევრად უფრო ნაკლები მაყურებელი ჰყავდა, ვიდრე შარშან. მიზეზი? უილიამსების არყოფნა! 2001-2002 წლებში US OPEN-ს 43 მილიონი ადამიანი ადევნებდა თვალს. წლევანდელმა ბელგიურმა ფინალმა კი ამერიკელები მაინდამაინც ვერ აღაფრთოვანა. ჯერ კიდევ ფინალამდე ყველასთვის ცხადი იყო, რომ კიმ კლისტერსი გაიმარჯვებდა თუ ჟიუსტინ ენინი, ამერიკელი ფანების თვალში ვერც ერთი ვერ ჩაითვლებოდა ნამდვილ ტრიუმფატორად, რადგან დები უილიამსები ტურნირში არ მონაწილეობდნენ. ჟიუსტინ ენინი ისე გავიდა ფინალში, არც სერენასთან უბრძოლია და არც ვინუსთან. კიმ კლისტერსიც უპრობლემოდ გახდა ნომერ პირველი ჩოგბურთელი. მხოლოდ იმიტომ, რომ დები უილიამსები კორტებზე არ იყვნენ.

თავად ჩოგბურთელებმაც კარგად იციან, რომ მიმდინარე სეზონში რა ტიტულიც არ უნდა მოიპოვონ, გულშემატკივარს მაინც ვერ აღაფრთოვანებენ: "წლეულს არც ერთ გამარჯვებას არ ექნება ფასი. რაც უნდა გააკეთო, მაინც მხოლოდ ერთ რამეს გაიგონებ: "დები უილიამსები რომ ყოფილიყვნენ..." - ამბობს ჯენიფერ კაპრიატი. მაინც სად არიან დები უილიამსები და რატომ აღარ თამაშობენ ჩოგბურთს? პასუხი მარტივია: ორივე ტრავმირებულია და ისვენებს.

სერენამ მუხლის ოპერაცია გაიკეთა, ვინუსს კი მუცლის კუნთის პრობლემა აქვს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს, ერთწლიანი ტაიმაუტი აეღოთ. ტრავმები ხელს უშლით ჩოგბურთის თამაშში, მაგრამ არა ცეკვაში. მას შემდეგ, რაც ტურნირებზე აღარ გამოდიან, სერენა და ვინუსი დისკოთეკების დიდ მოყვარულებად იქცნენ. უარს არ ამბობენ არც ერთ ელიტარულ წვეულებაზე, რაც კი მანჰეტენზე იმართება. თითქმის ყოველ ღამე დადიან საცეკვაოდ.

მანჰეტენის ღამის კლუბებში უილიამსების გამოჩენა უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. შავკანიანი დები მსოფლიოს სულ სხვა ამპლუაში აცნობენ თავს - ახლა უკვე ყველა ხედავს, რომ ვინუსი და სერენა ცდილობენ, მარტო კარგი ჩოგბურთელები კი არა, მომხიბვლელი პარტიგოგონებიც იყვნენ. სერენა სავსე მკერდით იწონებს თავს, ვინუსი კი - გრძელი ფეხებით. სერენას მუდამ ღრმადეკოლტიანი ტანსაცმელი აცვია, ვინუსს კი - მინიკაბები. ასე ცდილობენ დები სექსუალური ქალის იმიჯის მოპოვებას. კორტზე ამას ვერ მიაღწიეს, დისკოთეკაზე კი ნამდვილად დიდი წარმატებით გამოდიან. მათ ისიც კი მოახერხეს, რომ ნიუიორკის ღამის ცხოვრების აღიარებული დედოფლები, მილიარდერი დები, პერის და ნიკ ჰილტონები სარგძნობლად შეავიწროეს და თავად დაიკავეს პირველი ადგილი მაღალ საზოგადოებაში.

სერენა და ვინუსი თავისუფლებით ტკბებიან. კორტზე რვასაათიანი არაადამიანური ვარჯიშის ნაცვლად, შოპინგტურებს აწყობენ და ახალ, თვალისმომჭრელ ტანსაცმელს ყიდულობენ, ისეთს, როგორიც დისკოთეკებშია საჭირო და თავდავიწყებით ცეკვავენ. ერთი სიტყვით, დროს მხიარულად ატარებენ, თავს განტვირთვის, დასვენებისა და განცხრომის უფლებას აძლევენ. რატომაც არა! ისინი ხომ ჯერ ძალიან ახალგაზრდები არიან და უკვე ყველაფერს მიაღწიეს. 23 წლის ვინუსი და 21 წლის სერენა სწორედ იმ ასაკში არიან, როცა ადამიანს ყველაზე მეტად საცეკვაოდ წასვლა ეხალისება. კი მაგრამ, ჩოგბურთი?

"მე მიყვარს ჩოგბურთი და ძალიან მაკლია კორტები, მაგრამ დროდადრო დასვენებაცაა საჭირო. თუმცა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ დავბრუნდებით. ორივეს გადაწყვეტილი გვაქვს, სულ ცოტა, ათ წელიწადს მაინც დავრჩეთ დიდ ჩოგბურთში", - ამბობს ვინუსი.

სერენა კი უკვე ახლავე ემუქრება თავის კონკურენტებს: "როცა დავბრუნდები, ბევრად უკეთესი ჩოგბურთელი ვიქნები, ვიდრე აქამდე ვიყავი. ნაოპერაციევი მუხლი ახლა უფრო ძლიერი მექნება, ვიდრე ოდესმე. მაიკ ტაისონის მძვინვარებით და შეუპოვრობით შევუტევ მოწინააღმდეგეებს". სერენას რომ ამის გაკეთება არ გაუჭირდება, ეს ყველასთვის ცხადია. ისიც ნათელია, რომ დები უილიამსები ერთწლიანი პაუზის შემდეგ აუცილებლად შეეცდებიან ძველი პოზიციების დაბრუნებას და ჟიუსტინ ენინს თუ კიმ კლისტერსს დიდხანს არ მოუწევთ რეიტინგის სათავეში ყოფნა. თუმცა, ეს ყველაფერი ცოტა მოგვიანებით მოხდება. ჯერჯერობით კი ვინუს და სერენა უილიამსები ცეკვაში ოსტატდებიან და მხოლოდ დროსტარებაზე ფიქრობენ. ქალთა ჩოგბურთი კი მათ გარეშე განაგრძობს არსებობას...

ფეხბურთი

პიტერ კენიონი - აბრამოვიჩის ახალი განძი

რომან აბრამოვიჩმა თავის ხაფანგში ახალი მსხვერპლი მოაქცია. "მანჩესტერ იუნაიტედის" აღმასრულებელი დირექტორი პიტერ კენიონი ანალოგიურ თანამდებობაზე სამუშაოდ ლონდონის "ჩელსიში" გადავიდა. რუსმა ნავთობმაგნატმა მას იმდენად სარფიანი წინადადებით მიმართა, რომ კენიონი, უბრალოდ, უარს ვერ იტყოდა. ინგლისურ გაზეთ "სანის" ცნობით, "ჩელსიმ" კენიონთან" 5-წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ამ ხნის განმავლობაში ის 5 მილიონ გირვანქა სტერლინგს მიიღებს.

საგულისხმოა, რომ სწორედ პიტერ კენიონის სახელს უკავშირდება "მანჩესტერ იუნაიტედის" ბოლო წლების ფინანსური კეთილდღეობა. თუმცა, რომან აბრამოვიჩს კენიონი მარტოოდენ ფინანსური კეთილდღეობისთვის არ გადაუბირებია. ის ამდენ ფულს იხდის იმის გამო, რომ სურს, "ჩელსის" მწვრთნელად იხილოს ინგლისის ნაკრების შვედი სპეციალისტი სვენ გორან ერიქსონი. პიტერ კენიონს ერიქსონთან შესანიშნავი ურთიერთობა აქვს და აბრამოვიჩს სურს, ერიქსონი "სტემფორდ ბრიჯზე" მისი ხელით გადაიბიროს. "სანის" თქმით, პირველ რიგში, სწორედ ეს დავალება მისცა აბრამოვიჩმა კენიონს.

"მანჩესტერ იუნაიტედმა" კენიონის ლონდონში გადასვლის შესახებ ინფორმაცია გუშინ დაადასტურა. ამის შესახებ განაცხადა კლუბის წარმომადგენელმა, თუმცა, რაიმე კომენტარისგან თავი შეიკავა. კომენტარს არც "ჩელსის" ბანაკში აკეთებენ.

ამასობაში, სავაჭრო ბირჟაზე "მანჩესტერ იუნაიტედის" აქციების კურსი 4 პროცენტით დაეცა. ეს ცვლილებაც კენიონის ლონდონში გადასვლას უკავშირდება. კლუბმა კენიონს შემცვლელი სასწრაფოდ მოუძებნა.

REUTERS

პიტერ კენიონი ამიერიდან "ჩელსის" მიხედავს.

ამიერიდან "მანჩესტერ იუნაიტედის" აღმასრულებელი დირექტორის ფუნქციებს დევიდ ჯილი შეასრულებს. იგი ადრე კლუბში მმართველი დირექტორის პოსტზე მუშაობდა. მანკუნიანელთა კლუბის დირექტორთა საბჭომ კენიონის მუშაობა შეაფასა და მისი თანამდებობა ახალ დირექტორს დაუთმო. ამასთან, "მანჩესტერ იუნაიტედის" ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად, არჩევანის დროს ყურადღება მიექცა იმ ფაქტს, რომ ჯილს შეუძლია, კლუბის წარმატებებს შეუწყოს ხელი და შეინარჩუნოს ის დიდი გამოცდილება, რაც გუნდმა კენიონის მოღვაწეობის პერიოდში დააგროვა.

ამასობაში კენიონის "ჩელსიში" გადასვლას კომენტარი გაუკეთა "არისტოკრატების" ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კოლინ ჰათჩისონმა. მისი თქმით, კენიონი "ჩელსის" ინგლისის საუკეთესო კლუბად აქცევს. "აშკარაა, რომ "ჩელსის" ახალი შესაძლებლობები კენიონს საშუალებას მისცემს, შედეგით მანჩესტერ იუნაიტედს" აჯობოს, - ამბობს ჰათჩისონი, - ის შესანიშნავი ბიზნესმენია. ვფიქრობ, რომ სწორედ კენიონმა აქცია "მანჩესტერ იუნაიტედი" ინგლისის საუკეთესო კლუბად. თუ თქვენ შეადარებთ "მანჩესტერ იუნაიტედსა" და მადრიდის "რეალში" შექმნილ სიტუაციას, მიხვდებით, რამდენად სერიოზული დანაკარგი განიცადა ინგლისის ჩემპიონმა".

კალათბურთი

გერმანელებს ნოვიცკიმაც ვერ უშველა

შვედეთის მოედნებზე გრძელდება ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. გამოვლინდნენ მეოთხედფინალისტები: საფრანგეთი - რუსეთი, ლიტვა - სერბეთი, იტალია - საბერძნეთი, ესპანეთი - ისრაელი. ამათგან საფრანგეთს, ლიტვას, საბერძნეთსა და ესპანეთს, 8 უძლიერეს გუნდს შორის, როგორც ჯგუფის გამარჯვებულებს, ადგილი ჯგუფური ტურნირის შემდეგ ჰქონდა დაზევებული. დანარჩენები კი ურთიერთშეხვედრებში გამარჯვების შემდეგ შეუერთდნენ ბობოლებს (ანუ მათ ერთმანეთთან მერვედფინალური მატჩები გამართეს).

ტურნირის ერთგვარ სენსაციად იქცა მატჩი გერმანიისა და იტალიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც ქალაქ ნორჩოპინგში გაიმართა. მატჩი თანაბარ ბრძოლაში წარიმართა, მაგრამ მცირე უპირატესობას, მთელი შეხვედრის განმავლობაში, იტალიელები ფლობდნენ. უკანასკნელ მეოთხედში იტალიელები 2-3 ქულით განუწყვეტლივ წინ იყვნენ. მატჩის დასრულებამდე 10 წამით ადრე კი, როცა იტალიელები სამ ქულას (82:79) იგებდნენ, გერმანელთა ლიდერმა დირკ ნოვიცკიმ სამქულიანი ტყორცნა მიზანს ააცილა და მატჩის ბედიც, ფაქტობრივად, აპენინელთა სასარგებლოდ გადაწყვიტა. 86:84 და გერმანია სამშობლოში გაემგზავრა. მისმა მწვრთნელმა კი სინანულით აღნიშნა, რომ მისი შეგირდებისგან, ალბათ, მეტისმეტად ბევრს ელოდნენ.

იტალიელებმა მცირე სასწაული ჩაიდინეს.

როგორც მოსალოდნელი იყო, ევროპისა და მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა, სერბეთის ნაკრებმა, თურქული ბარიერი დაძლია და მეოთხედფინალში გავიდა. თუმცა, სერბ ქომაგებს პირველ მეოთხედში დიდი ნერვიულობა მოუხდათ. ტრავმა მიიღო "საკრამენტო კინგზის" ლეგიონერმა პეჟა სტოიაკოვიჩმა. თუმცა, ლიდერი ღირსეულად შეცვალა "ლოს-ანჯელეს კლიპერსის" მოთამაშემ მარკო იარიჩმა, რომელმაც გუნდს 18 ქულა შესძინა. შედეგად სერბეთის გუნდი მეოთხედფინალში გავიდა, სადაც ლიტვის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში და ჯგუფში დამარცხებისთვის რევანშის აღებას შეეცდება.

"თამაში საკმაოდ ნერვიული გამოდგა, რაც ასეთი დიდი შეჯიბრებისთვის ნორმალური მოვლენაა, - განაცხადა "იუგების" მთავარმა მწვრთნელმა დუშკო ვუიოშევიჩმა, - ჩვენმა გუნდმა დღეს ხასიათი გამოავლინა".

აღსანიშნავია აგრეთვე ისრაელის ნაკრების გამარჯვება სლოვენიასთან შეხვედრაში - 78:76. ამ მატჩში გადამწყვეტი ტყორცნა, თამაშის დასრულებამდე 2 წამით ადრე, ტალ ბურშტეინმა შეასრულა.

ქალაქ სედერტელიეში რუსეთისა და ხორვატიის გუნდებმა მოიყარეს თავი. რუსებმა - 81:77 მოიგეს. მატჩის წინ შანსები თანაბარი იყო. ხორვატებისთვისაც და რუსებისთვისაც საჭირო იყო გულშემატკივართა თვალში რეაბილიტაცია წინა ტურნირებში წარუმატებელი გამოსვლის გამო. ხორვატები გირიჩეკისა და მულაომეროვიჩის იმედად იყვნენ, რუსები კი - კირილენკოსი და ლიხოლიტოვის.

პირველი ნახევარი რუსებმა უფერულად ჩაატარეს და შესვენებაზე 7-ქულიანი დეფიციტით წავიდნენ - 41:34. ხორვატთა შორის საუკეთესო იყო გირიჩეკი, მაგრამ მეორე მეოთხედის ბოლოს მან ტრავმა მიიღო და იძულებული გახდა, მოედანი დაეტოვებინა. ექიმების მცდელობის მიუხედავად, გირიჩეკი მოედანზე აღარ დაბრუნებულა და ამან, პრინციპში, განაპირობა კიდეც თამაშის საბოლოო შედეგი. რუსთა რიგებში კი კირილენკო აქტიურობდა, მაგრამ საჯარიმო ტყორცნებს ცუდად ასრულებდა.

ასეა თუ ისე, გირიჩეკის არყოფნაში ლიდერის ფუნქციები თავის თავზე აიღო მულაომეროვიჩმა, რომელსაც აქტიურად ეხმარებოდა "ჩიკაგოელი" დალიბორ ბაგარიჩი. თუმცა, რუსებმა მაინც მოძებნეს კალათბურთელები, რომლებმაც მატჩის ბედი გადაწყვიტეს. მეორე ნახევარი აქტიურად ჩაატარეს ვასილი კარასიოვმა და ვიქტორ ხრიაპამ. სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ რუსები ხორვატებს დაეწივნენ.

ყველაფერი უკანასკნელ, მეოთხე მეოთხედში გადაწყდა. ანგარიში 66:60 იყო ხორვატთა სასარგებლოდ, როცა კირილენკომ თავის გუნდს ზედიზედ 6 ქულა შესძინა. თამაში რუსების ინიციატივით წარიმართა. საფინალო სასტვენამდე წუთით და 12 წამით ადრე მატჩმა კულმინაციას მიაღწია. სწრაფი გარღვევის შემდეგ სერგეი მონიამ ორი ქულა მოიპოვა. რუსეთის ნაკრები დაწინაურდა - 77:76. ხორვატებმა სცადეს, თამაშის მსვლელობა შეეცვალათ, მაგრამ კარასიოვი საჯარიმოს ხაზიდან ზუსტად ისროდა. მან გუნდისთვის 4 საჯარიმო ჩააგდო. შედეგად, რუსები მეოთხედფინალში გავიდნენ.

ინფოთეკა

ფეხბურთი. ერთ-ერთ ვარჯიშზე ესპანური "ვალენსიასა" და ნორვეგიის ნაკრების ფორვარდმა იონ კარეუმ თანაგუნდელ იონ არნე რიისეზე ხელი აღმართა. ამისთვის გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა იოჰან სემბმა ფეხბურთელი გუნდიდან დაითხოვა. ინციდენტი ვარჯიშზე სიტყვიერი შელაპარაკების შემდეგ გასახდელში მოხდა. პრესკონფერენციაზე სემბმა განაცხადა, რომ კარეუ სახლში გაუშვა. მწვრთნელის თქმით, ფეხბურთელებმა ერთმანეთს მოუბოდიშეს და ხელი ჩამოართვეს, მაგრამ "კარეუს საქციელი დაუშვებელია", - ამბობს მწვრთნელი.

■ ■ ■

ფეხბურთი. "მილანის" ფორვარდმა ფილიპო ინძაგიმ განაცხადა, რომ ნაკრების წევრებს დიდი სურვილი აქვთ, ეროვნული გუნდის სამუდამო სტადიონად "სან-სირო" იხილონ. "მაყურებელი, რომელიც შაბათის შეხვედრას დაესწრო, ნამდვილი მე-12 ფეხბურთელი იყო. ამიტომ გვსურს, ჩვენი მატჩები "სან-სიროს" სტადიონზე გაიმართოს, რის შესახებაც ფედერაციას ვთხოვეთ", - ამბობს პიპო. ფედერაციის წარმომადგენელმა, თავის მხრივ, განაცხადა, რომ ამ თემაზე ოფიციალური გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ არსებობს.

■ ■ ■

ფეხბურთი. საბერძნეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ოტო რეჰაგელმა ფეხბურთის ფედერაციას მიმართა თხოვნით, ეროვნული ჩემპიონატი ორი კვირით გააგრძელოს, რათა ფეხბურთელებს საშუალება ჰქონდეთ, ევროპის 2004 წლის ჩემპიონატის წინ სათამაშო პრაქტიკა მიიღონ. მომავალ წელს საბერძნეთის ჩემპიონატის ბოლო ტურის მატჩი 2 მაისს უნდა გაიმართოს. ოტო რეჰაგელს კი სურს, უკანასკნელი ტურის შეხვედრები 16 მაისს ჩატარდეს. შეგახსენებთ: ევროპის ჩემპიონატი 12 ივნისს იწყება.

■ ■ ■

ფეხბურთი. რივალდომ უარყო ხმები, თითქოს "მილანიდან" ინგლისურ "მიდლსბროში" აპირებს გადასვლას. მიუხედავად იმისა, რომ კაკას მოსვლით მინიმალურია 31 წლის რივალდოს შანსი, ძირითად შემადგენლობაში დაიმკვიდროს ადგილი, ბრაზილიელი მაინც არსად აპირებს წასვლას. "მილანში თავს ბედნიერად ვგრძნობ. დარწმუნებული ვარ, ჩემი დრო მოვა. რა თქმა უნდა, არ მომწონს, რომ მინდორზე არც ისე ხშირად ვჩნდები, მაგრამ არ ვნანობ, რომ ესპანეთიდან იტალიაში გადმოვედი", - ამბობს ბრაზილიელი.

■ ■ ■

ფეხბურთი. ზინედინ ზიდანი, სავარაუდოდ, გამოტოვებს საფრანგეთისა და სლოვენიის ნაკრები გუნდების შეხვედრას, რომელიც დღეს გაიმართება. საფრანგეთის ნაკრების ნახევარმცველმა ბარძაყის ტრავმის გამო კვიპროსთან მატჩი უკვე გამოტოვა. სააგენტო Reuters-ის ცნობით, ამჟამად ზიდანი ინდივიდუალური პროგრამით ვარჯიშობს.

■ ■ ■

კალათბურთი. "ორლანდო მეჯიკის" ფორვარდმა გრანტ ჰილმა ზუსტად არ იცის, შეძლებს თუ არა ახალ სეზონში მოედანზე გასვლას. სამი წლის წინათ ჰილმა კლუბთან 93-მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა, მაგრამ მას შემდეგ მხოლოდ 46-ჯერ დაიცვა გუნდის ღირსება. ახლა კი განაცხადა, რომ მისთვის აჯობებს, კიდევ ერთ წელიწადს დაიცადოს, რათა ბოლომდე მოირჩინოს ნაოპერაციები ტერფი.

■ ■ ■

კალათბურთი. კობი ბრაიანტის სასამართლო პროცესი ვიდეო ან ფოტოფირზე არ აღიბეჭდება. შეგახსენებთ, რომ "ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის" ვარსკვლავს ბრალი ედება 19 წლის გოგონას გაუპატიურებაში. სასამართლო სხდომა 9 ოქტომბერს დაიწყება. ამ პროცესის გადაღების უფლება რამდენიმე გამოცემამ ითხოვა, მაგრამ მოსამართლემ, რომელიც საქმეს წარმართავს, ისინი უარით გაისტუმრა.

■ ■ ■

ფორმულა 1. ბრიტანელი რალფ ფირმანი სამი კვირის წინათ უნგრეთის გრან-პრიზე მიღებული ტრავმის გამო იტალიის გრან-პრის საკვალიფიკაციო ტესტებს გამოტოვებს. ამის შესახებ Reuters-ს განუცხადა "ჯორდანის" გუნდის წარმომადგენელმა. თუმცა, ვარაუდობენ, რომ ფირმანი, ისევე როგორც Williams-ის გერმანელი პილოტი რალფ შუმახერი, ხუთშაბათის აუცილებელ ტესტს გაივლის.

TV-სპორტი

ოთხშაბათი. 10 სექტემბერი

НТВ + ФУТБОЛ

13:00, 16:45, 20:30 თავისუფალი დარტყმა
13:15 ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდულ გუნდებს შორის. რუსეთი - შვეიცარია
15:00 ბრაზილიის ჩემპიონატი. სანკაეტანო - ვასკუ და გამა
17:00 "პოსტსკრიპტუმი"
17:30 ევრო 2004. შესარჩევი მატჩი. ჰოლანდია - ავსტრია
19:15 ირლანდია - რუსეთი. მიმოხილვა
19:30, 22:50 დარტყმა გოლის მიმართულებით
19:50 ფეხბურთი ა-დან წ-მდე
20:20 ხვალინდელი პროგრამა
20:55 კალათბურთი. შვედეთი. ევროპის ჩემპიონატი. პლეი-ოფი. პირდაპირი ტრანსლაცია
23:10 ევრო 2004. შესარჩევი მატჩი. ჩეხეთი - ჰოლანდია
01:10 ევრო 2004. შესარჩევი მატჩი. გერმანია - შოტლანდია

НТВ + СПОРТ

11:00, 14:00, 17:10, 22:00 "პრესცენტრი"
11:15, 22:15 "ოლიმპის შვილები"
11:20, 14:15 აერობიკა
11:45 ჭადრაკი. რუსეთის ჩემპიონატი. გადაცემა კრასნოიარსკიდან
12:15 როდეო "Bull Riders"
13:00 ვარსკვლავური სამშაბათი
14:40 წრიული რბოლები. რუსეთის ჩემპიონატი
17:25 "ბილიარდის მეფეები"
17:55 ფრენბურთი. ევროპის ჩემპიონატი. გერმანია. რუსეთი - ჰოლანდია. პირდაპირი ტრანსლაცია
19:30 "სპორტული გლობუსი"
20:00 ჭადრაკი. რუსეთის ჩემპიონატი. გადაცემა კრასნოიარსკიდან
20:30 ფრენბურთი. ევროპის ჩემპიონატი. გერმანია. გერმანია - საფრანგეთი
22:20 ხვალინდელი პროგრამა
22:30 ავტორბოლები
23:00 ათენის გზაზე
00:00 კალათბურთი. შვედეთი. ევროპის ჩემპიონატი. პლეი-ოფი. პირდაპირი ტრანსლაცია
01:45 ახალი ამბები
02:00 ავტორბოლები

EUROSPORT

11:30 პლაჟის ფრენბურთი
12:00 მთის ველოსიპედი. მსოფლიო ჩემპიონატი. შვეიცარია
13:00 ცხენოსნობა. ერთა თასი
14:00 "დენონის თასი"
14:30 ფრენბურთი. ევროპის ჩემპიონატი. გერმანია
15:30 სპიდვეი. შვედეთის გრან-პრი
16:30 ფეხბურთი. ევროპის ჩემპიონატი
17:30 ველორბოლა. ესპანეთის ტური
20:15 მულტისპორტი
20:30 ფრენბურთი. ევროპის ჩემპიონატი. გერმანია
22:30 ფრენბურთი. ევროპის ჩემპიონატი. გერმანია
23:30 მულტისპორტი ოთხშაბათობით
23:45 ცხენოსნობა. ერთა თასი
00:45 გოლფი. კანადის ღია ჩემპიონატი
01:45 აფროსნობა
02:15 ევროსპორტის სიახლენი
02:30 ფეხბურთი. ევროპის ჩემპიონატი
04:30 ევროსპორტის სიახლენი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
სახაზინო სამსახური

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაციის მიხედვით მიმდინარე წლის 1 - 5 სექტემბერის პერიოდში ცენტრალური ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა:
5 379,9 ათასი ლარი

1. ავტომატურ რეჟიმში და იძულების წესით ჩამოჭრილი თანხები - 802.8 ათასი ლარი:
- **დისკონტი - 770.8 ათასი ლარი;**
- **სასამართლო გადაწყვეტილებით ჩამოჭრილი თანხები - 32.0 ათასი ლარი;**

2. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დაცული მუხლები - 3 768.7 ათასი ლარი;
მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსება - 180.0 ათასი ლარი;
თავდაცვის სამინისტრო - (ქ. ფოთის სამხედრო-საზღვაო ძალები) - 7.5 ათასი ლარი (მ.შ. ივლისის თვის შრომის ანაზღაურება - 4.7 ათასი ლარი; წვრთნისა და აღჭურვის ამერიკული პროგრამა - აგვისტოს თვის შრომის ანაზღაურება - 2.8 ათასი ლარი);
საბიუჯეტო ორგანიზაციების აგვისტოს თვის კვების ხარჯები - 224.3 ათასი ლარი;
- სკოლა-ინტერნატები და ბავშვთა სახლები - 218.6 ათასი ლარი;
- განათლების სამინისტრო - 5.7 ათასი ლარი;

განათლების სამინისტროს პროგრამული ხარჯები - 326.6 ათასი ლარი;
- ენის სახელმწიფო პროგრამა (შრომის ანაზღაურება) - 201.6 ათასი ლარი;
- სოროსის ფონდის საგანმანათლებლო პროგრამის თანადაფინანსება - 125.0 ათასი ლარი;

საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი - 2 500.0 ათასი ლარი;
- ტრანსფერი ქ. თბილისის მერიას (თანახმად "საქართველოს 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ენერგეტიკული სექტორის დაფინანსებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებათა შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 28 აგვისტოს N1067 განკარგულებისა, ს.ს. "თბილგაზი"-ს მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის ღირებულების დავალიანების ნაწილობრივი დაფარვისათვის) - 2 500.0 ათასი ლარი;

სახელმწიფო სარეზერვო ფონდი - 148.3 ათასი ლარი;
- სახელმწიფო კანცელარია - 2.6 ათასი ლარი;
- დ.ს.თ.-სა და მშვიდობიანი კავკასიის საკითხთა სახელმწიფო ბიურო - 3.5 ათასი ლარი;
- კულტურის სამინისტრო (ხელოვნების მუშაკთა სტიპენდიები) - 142.2 ათასი ლარი;

სკოლა-ინტერნატები და ბავშვთა სახლები (სხვა საქონელი და მომსახურება) - 382.0 ათასი ლარი;
3. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დანარჩენი ხარჯები - 808.4 ათასი ლარი;
" სხვა საქონელი და მომსახურება" - 36.5 ათასი ლარი;
- საქართველოს პარლამენტი (კავშირგაბმულობის ხარჯები) - 29.5 ათასი ლარი;
- მეცნიერებათა აკადემია (ს. ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი) - 7.0 ათასი ლარი;

ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამული ხარჯები - 21.9 ათასი ლარი;
საქართველოს პრეზიდენტის 28.02.03 N211 განკარგულებით საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის თავმჯდომარეობით შექმნილი კომისიის სხდომის 28.02.03 N2/8 ოქმის დავალებათა შესაბამისად, ენერგეტიკის სექტორის სუბსიდირებისათვის სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს გამოეყო 750 ათასი ლარი;
სულ ხარჯი: 5 379.9 ათასი ლარი
1. ავტომატურ რეჟიმში და იძულების წესით ჩამოჭრილი თანხები - 802.8 ათასი ლარი:
- **დისკონტი - 770.8 ათასი ლარი;**
- **სასამართლო გადაწყვეტილებით ჩამოჭრილი თანხები - 32.0 ათასი ლარი;**

2. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დაცული მუხლები - 3 768.7 ათასი ლარი;
3. 2003 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული დანარჩენი ხარჯები - 808.4 ათასი ლარი;
- **სხვა საქონელი და მომსახურება - 58.4 ათასი ლარი;**
- **სუბსიდია - 750.0 ათასი ლარი;**

თბილისი, 380093, მ.ალექსიძის ქ. N1
ტელ/ფაქსი: 92-30-03, ელ.ფოსტა: treasury@iberiapac.ge

უხვმოსავლიანი შემოდგომის თბილისური ვარიაციები

ნათია ვადაჭკორია

ლევ ტოლსტოისა არ იყოს, ყველა ბედნიერი ოჯახი ერთმანეთს ჰგავსო, ყველა ფესტივალიც ერთმანეთს ჰგავს. თუმცა, გარკვეული განსხვავება მათ შორის რასაკვირველია, არსებობს. პირველ ყოვლისა, ისინი ერთმანეთისგან პროფესიული დონით, საორგანიზაციო მხარით, თავის გარშემო შემოკრებილი პუბლიკით და მასში მონაწილე ხელოვანებით განირჩევიან და კიდევ იმით, თუ რა მიზანს ემსახურება ესა თუ ის მათგანი. არადა, ამ ბოლო დროს ისე მომრავლდა ფესტივალები და კონკურსები, რომ ჟურნალისტები რომელი მათგანის გასაშუქებლად გაიქცნენ აღარ იციან. წლევანდელი შემოდგომაც ბევრ საინტერესო მოვლენას გვთავაზობს.

საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი "შემოდგომის თბილისი", რომელიც 1993 წელს დაარსდა თბილისის მერიის, თბილისის მუსიკალური ცენტრის და თბილისის სიმფონიური ორკესტრის მიერ, წელს უკვე მეთერთმეტედ იმართება. ამ წლების მანძილზე ფესტივალმა საყოველთაო აღიარება და პოპულარობა მოიპოვა. მისი პროგრამა მეტად მრავალფეროვანია და როგორც კლასიკურ მუსიკას, ასევე ფოლკლორსა და ჯაზს მოიცავს. გარდა ქართველი შემსრულებლებისა, მასში უცხოელებიც აქტიურად არიან ჩაბმულები.

წლევანდელი ფესტივალი განსაკუთრებით იმით არის აღსანიშნავი, რომ თბილისის სიმფონიურ ორკესტრს 10 წელი უსრულდება. ბოლო წლების მანძილზე სიმფონიურმა ორკესტრმა გასტროლები გამართა თურქეთში, გერმანიაში, შვეიცარიასა და ლუქსემბურგში. ორკესტრის კონცერტებმა პარიზის "სალ პლეიელსა" და "შანზელიზეს" ცნობილ თეატრში, ბაზელის სიმფონიური მუსიკის დარბაზსა და ფრანკფურტის იარჰუნდერტჰალეში, ანკარის კონგრესის სასახლეში დიდი წარმატებით ჩაიარა. თბილისის სიმფონიური ორკესტრი აქტიურად თანამშრომლობს უცხოურ ხმის ჩამწერ კომპანიებთან. ჩაწერილ დისკებს შორის აღსანიშნავია: ორფის "კარმინა ბურანა", სტრავინსკის "კურთხეული გაზაფხული", ბეთჰოვენის ყველა სიმფონია, ჩაიკოვსკის, ბრამსის, შუბერტის, დებიუსისა და რახმანინოვის ნაწარმოებები, აგრეთვე გია ყანჩელისა და ფრედ ტერტერიანის ქმნილებები.

ვახტანგ კახიძე მდიდარ მუსიკალურ შემოდგომას გვპირდება
ვახო ხაჟალიას ფოტო

მართალია, ფესტივალის მესვეურები წინასაფესტივალო ციებცხელებაში არიან, მაგრამ ჯანსულ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის პრეზიდენტმა და სამხატვრო ხელმძღვანელმა, თბილისის სიმფონიური ორკესტრის მთავარმა დირიჟორმა ვახტანგ კახიძემ დრო გამონახა ჩვენთან სასაუბროდ.

"შემოდგომის თბილისი" იმითაც არის აღსანიშნავი, რომ გარდა ჩვენი მეგობრების ყოველწლიური ვიზიტისა, ვცდილობთ რაღაც სიახლეც შევიტანოთ. წელს ცნობილი დირიჟორი – გენადი როჟდესტვენსკი, მისი მეუღლე - პიანისტი ვიქტორია პოსტნიკოვა და შვილი - ალექსანდრე როჟდესტვენსკი ჩამოდიან. მათ კონცერტზე სამი ახალი ნაწარმოები შესრულდება – ვაგნერის უვერტიურა ოპერიდან "აკრძალული სიყვარული", რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირში არ შესრულებულა. ასევე პროკოფიევის "სკვითური სუიტაც" პირველად გაჟღერდება საქართველოში და გია ყანჩელის ნაწარმოების, "... და მყისვე ქრება სევდიანი გამოსალმება" თბილისური დებიუტიც შედგება. საერთოდ, წლევანდელი ფესტივალიც ისეთივე წარმომადგენლობითი იქნება, როგორც წინა ფესტივალები. ჩამოდის მოსკოვის ვირტუოზების სექსტეტი, რომელიც სამი წელია ჩვენთან არ ყოფილა. გარდა ამისა, მოსკოვიდან სრულიად ახალი კოლექტივი - ვოკალური კვინტეტი "ზაზიე ლეტო" გვესტუმრება, რომელიც ფოლკლორის და ჯაზის სტილიზებულ სიმღერებს შემოგვთავაზებს.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია პიანისტი გიორგი ვაჩნაძის ვიზიტი, რომელიც საქართველოსთან ხანგრძლივი განშორების შემდეგ ჩამოდის. უაღრესად საინტერესო იქნება "კარმენი" საკონცერტო შესრულებით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ "ლა სკალას" აკადემიის კურსდამთავრებული ნინო სურგულაძე და გია ონიანი, მათ პარტნიორობას თბილისის ოპერის სოლისტი ზესიკ გაბიტაშვილი გაუწევს".

გარდა ამისა, 23 სექტემბერს ძალზედ საინტერესო კონცერტი ჩატარდება – მუსიკალური ცენტრის ბიჭუნათა გუნდი პერგოლეზის "სტაბატ მატერს" შეასრულებს. ამავე კონცერტში სოლისტად 12 წლის პიანისტი ალექსანდრე ვასაძე წარმოგვიდგება.

ყველაზე დიდი მნიშვნელობა კი ფესტივალზე თბილისის სიმფონიური ორკესტრის 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, 12 ოქტომბრის დასკვნით საღამოს მიენიჭება, რომელზეც შესრულდება ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონია და სოლისტები ირმა ბერძენიშვილი, ქეთევან ქემოკლიძე, თემურ გუგუშვილი და გია ასათიანი იქნებიან. ამ გრანდიოზულ ზეიმში მონაწილეობას აჭარის სახელმწიფო კაპელაც მიიღებს. ვახტანგ კახიძის თქმით, ამ მოვლენის განხორციელებას ბატონ ასლან აბაშიძეს უნდა ვუმადლოდეთ, რომელმაც თანადგომა აღმოუჩინა მუსიკალურ ცენტრს და 130 მუსიკოსის თბილისში გამომგზავრებისა და მათი დაბინავების ხარჯები მთლიანად საკუთარ თავზე აიღო.

ასე გამოიყურება წლევანდელი "შემოდგომის თბილისი", რომელიც რვა საღამოსგან შედგება, 20 სექტემბერს დაიწყება და 12 ოქტომბრამდე გასტანს.

რაც შეეხება პიანისტ ალექსანდრე კორსანტიას, რომელიც "შემოდგომის თბილისის" ხშირი სტუმარია, წლევანდელ ფესტივალს დატვირთული საკონცერტო პროგრამის გამო გამოტოვებს, თუმცა მის ვიზიტს სეზონის მანძილზე აუცილებლად უნდა ველოდეთ.

შემთხვევით ვისარგებლეთ და ვახტანგ კახიძეს ამ დღეებში აჟიტირებული მოვლენის, კერძოდ ოპერის სიმფონიური ორკესტრიდან თბილისის სიმფონიურ ორკესტრში 34 მუსიკოსის გადასვლასთან დაკავშირებით, რაც თითქოს ოპერის თეატრის სეზონის გახსნის დაგვიანების მიზეზი გახდა, განმარტება ვთხოვეთ.

"ძალზედ აბსურდული და არაკომპეტენტური აზრია, თითქოს მუსიკალურ ცენტრში გადმოსული მუსიკოსების ბრალი იყოს ოპერის თეატრის სეზონის დაგვიანებით გახსნა. ოპერა ნამდვილად არ დარჩენილა ინსტრუმენტების გარეშე. ელემენტარულია, რომ ყოველ მუსიკოსს საკუთარი ინსტრუმენტი აქვს ისევე, როგორც კბილის ჯაგრისი და სადაც წავა იქ წაიღებს. არადა, ხსენებული მუსიკოსები არსადაც არ გადასულან, უბრალოდ, ისინი თბილისის სიმფონიური ორკესტრის წევრები იყვნენ და თან ოპერაშიც მუშაობდნენ შეთავსებით. ამის გამო, დაღლილ-დაქანცულები, აქეთ-იქით რეპეტიციებზე მორბენალი და ხშირად კალაპოტიდან ამოვარდნილებიც იყვნენ. მუსიკოსებს შევთავაზეთ ერთ ადგილზე დაფუძნება და მათ ხელფასის დანამატიც დავუნიშნეთ, სულ ეს იყო". – აღნიშნა ვახტანგ კახიძემ.

იგივე დაადასტურა ჩვენთან საუბარში ოპერის დირექტორმა ზურაბ ლომიძემ და აღნიშნა, რომ ახალი მუსიკოსები ოპერის ორკესტრისთვის უკვე აყვანილი ჰყავთ, რომლებიც რეპეტიციებს გადიან და სეზონიც 20 ოქტომბრიდან გაიხსნება.

წინ კი უხვმოსავლიანი შემოდგომის საკმაოდ საინტერესო თბილისური ვარიაციები გველის.

ახალი სეზონი თბილისის მეგა-კლუბში

"აჭარა მიუზიკ ჰოლის" პირველი სტუმარი ბობ სინქლერია

"მოლოკო"-ს თბილისშიც შევხვდებით

ვერა ნეფარიძე

Kiss My Eyes – ევროპული ჩარტების უკანასკნელი პერიოდის ჰიტი თბილისის მეგა-კლუბსა და მის მუდმივ სტუმრებს საზაფხულო არდადეგების ბურანიდან გამოიყვანს. ხვალ ბობ სინქლერი ოფიციალურად გახსნის "აჭარა მიუზიკ ჰოლის" სეზონს. ზეგ კი კლუბის სტუმარი იქნება თბილისში ჯერ კიდევ ძალიან პოპულარული დი-ჯეი Spiller. ვენეციელი დი-ჯეის სუპერ-ჰიტს ჩვენთან სოფი-ელის ბექსტორის ცოცხალი ვოკალის გარეშე მოვისმენთ.

შეიძლება ითქვას, რომ "აჭარა მიუზიკ ჰოლში" სეზონი ექვს სექტემბერს გაიხსნა, როდესაც კლუბმა ბრიტანულ პროექტს Banco de Gaia-ს უმასპინძლა. მაგრამ ეს იყო არაოფიციალურად. უფრო სწორედ, კონცერტი გარეპრომოუტერების (ამ შემთხვევაში ვანიკო თარხნიშვილისა და კომპანია "კენტის") მიერ დაიგეგმა. თავად, კლუბის პრომოუტერების არჩეულ გასტროლიორებს "აჭარაში" ხვალიდან ვიხილავთ. ბობ სინქლერისა და დი-ჯეი Spiller-ის გარდა, "აჭარა მიუზიკ ჰოლში" უკვე რამდენიმე საღამო და გრძელვადიანი პროექტია დაგეგმილი. მათ შორის ისეთებიც, რომელთა შესახებ კლუბის პრესასთან ურთიერთობის მენეჯერი სერგი გვარჯალაძე და პრომოუტერი გუგა ახალაძე ხმამაღლა არ საუბრობენ. მათივე თქმით, თუკი დაწყებული მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა, მაშინ ბობ სინქლერის გასტროლი თბილისში აღარ ჩაითვლება "აჭარა მიუიკ ჰოლის" წლის ყველაზე მსხვილმასშტაბიან თუ მნიშვნელოვან (როგორც გნებავთ ისე უწოდეთ) პროექტად. თუ ვინ იქნება წლის ბოლოსთვის შემონახული ტკბილი ლუკმა, ჯერჯერობით, გასაიდუმლოებულია... "აჭარა მიუზიკ ჰოლში" ასევე გვპირდებიან, რომ თბილისში აუცილებლად ვიხილავთ პოპულარულ, წარმოშობით ირლანდიულ დუეტს "მოლოკოს".

ახალ სეზონს "აჭარა მიუზიკ ჰოლი" სიახლეებით ხვდება. ლადო ბურდულის შუამდგომლობით წარმატებულად დასრულებული მოლაპარაკებების შედეგად "აჭარა მიუზიკ ჰოლი" FTV-ის ასოცირებული პარტნიორია. მსოფლიო მოდის წამყვან სატელევიზიო არხს ასეთი შეთანხმება სულ რამდენიმე მსხვილ ევროპულ კლუბთან აქვს მიღწეული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან FTV-ის ეგიდით დაგეგმილი ყოველი ღონისძიება სწორედ "აჭარა მიუზიკ ჰოლში" გაიმართება. საქართველოში FTV-იდან წარმოგზავნილ საქმოსნებს (იქნებიან ფოტოგრაფები თუ დიზაინერები) სწორედ ამ კლუბში უმასპინძლებენ. ჯერჯერობით არაა დაგეგმილი, მიღწეული შეთანხმების შემდეგ, თუ როდის გაიმართება FTV-ის პირველი ღონისძიება კლუბში.

თუკი აქამდე, საბედნიეროდ თუ ბევრისთვის გულდასაწყვეტადაც, "აჭარა მიუზიკ ჰოლის" კარი დახურული იყო გარკვეული ტიპის მუსიკალური ღონისძიებებისთვის, ახლა ასე აღარ იქნება. "ჩვენ არ გვიღალატია საკუთარი პრინციპებისთვის. უბრალოდ, განსხვავებულ მუსიკალურ საღამოებს გარეპრომოუტერები განახორციელებენ", - გვითხრეს კლუბის პრომოუტერებმა. და აი, პირველი ასეთი ღონისძიებაც უკვე დაგეგმილია. კომპანია 5 Lines Production სექტემბრის ბოლოს თბილისის მეგაკლუბში რუსული პოპ-ტრიოს "ვიაგრას" ჩამოყვანაზე მუშაობს. "ჩვენ გარეპრომოუტერებთან გვექნება ერთადერთი პირობა – კლუბში არ უნდა ისმოდეს ფონოგრამა. სამწუხაროდ, რამდენჯერმე ჩვენი პირობა დაარღვიეს", - ამბობს სერგი გვარჯალაძე. გაუჭირდება თუ არა პირობის შესრულება "ვია-გრას", ამას 28 სექტემბერს ვნახავთ.

საბედნიეროდ, კლუბის სიახლეებსა და დაგეგმილ ღონისძიებებში, სასიამოვნო ინფორმაციები სჭარბობს ნეგატიურს. ასე მაგალითად, კლუბის პრომოუტერები ექსპერიმენტის სახით 23 ოქტომბერს ყოფილი "ადიოსა" და "გეორგიკას" წევრების მონაწილეობით მეტად საინტერესო მუსიკალურ საღამოს გეგმავენ. საგანგებოდ კონცერტისთვის გერმანიიდან თბილისში "ადიოს" წევრები ჩამოდიან. კლუბში ასევე დაგეგმილია "ნიუ ჯაზში" მოღვაწე დი-ჯეის საღამოც. წარმატების შემთხვევაში, "აჭარა მიუზიკ ჰოლში" გვპირდებიან, რომ მსგავს კონცერტებს ხშირად შემოგვთავაზებენ.

ჩემი აზრით, კლუბის ცხოვრებაში გასულ სეზონზე ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ბრიტანეთის საბჭოსთან დაწყებული თანამშრომლობა იყო. თანამშრომლობა ახალ სეზონზეც გაგრძელდება. ბრიტანელი დი-ჯეების დაგეგმილ საღამოებზე "24 საათი" დროულად მოგაწვდით ინფორმაციებს. "აჭარა მიუზიკ ჰოლთან" პარტნიორობაზე შეთანხმდა რადიოსადგურ "ფორტუნა პლუსის" ხელმძღვანელობაც. თუკი აქამდე კლუბის მხარდამჭერი გადაცემები "რადიო 101"-ის ეთერში გადიოდა, ამიერიდან კლუბში დაგეგმილ საღამოებს აქტურად გაუწევს "პრომოუშენს" "ფორტუნა პლუსი". ჩვენ კი შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ თბილისში ნელ-ნელა ფეხს იდგამს დასავლური ტიპის საკლუბო ცხოვრება. თუმცა, ჯერჯერობით კვლავ პრობლემად რჩება აწყობილი საკლუბო კულტურის ძირითადი განმსაზღვრელი – სპონსორთა მხარდაჭერა. სპონსორების გარეშე თითქმის შეუძლებელია დიდი სახელებისა და განსაკუთრებით კი, ცოცხალი ჯგუფების ჩამოყვანა. ვიდრე ჩვენთან ეს მექანიზმი არ ამოქმედდება, მანამდე, ალბათ, ზედმეტია საუბარი იმ კლასისა და დონის ჯგუფების მოწვევაზე, როგორებიც "აჭარა მიუზიკ ჰოლის" მოწვეული ცალკეული შემსრულებლები და დი-ჯეები არიან.

"მირის" ქართულმა ოფისმა პროფილი შეიცვალა

ნანა ბასილაშვილი

სამაუწყებლო ტელერადიოკომპანია "მირი" 1992 წელს, ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მეთაურების გადაწყვეტილებით დაარსდა. მას შემდეგ, სახელმწიფოთაშორისო ტელერადიოკომპანია, ტელეპორტის მეშვეობით, სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა არხებზე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შემავალი ქვეყნების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციებს გადასცემს.

ახლა სამაუწყებლო სახელმწიფოთაშორისი ტელერადიოკომპანია "მირი" უკვე სატელიტური ტელეკომპანია გახდა. "მას შემდეგ, რაც ჩვენს ტელეკომპანიას "ორტ"-ეს ხელმძღვანელობასთან პრობლემები შეექმნა, გადავწყვიტეთ აღარ გაგვეგრძელებინა მათთან ურთიერთობა და ჩვენი საკუთარი მაუწყებლობა გაგვეხსნა", - ამ სასიამოვნო სიახლის შესახებ გუშინ "მირის" საქართველოს წარმომადგენლობაში კომპანიის დირექტორმა ბადრი ნაჭყებიამ პრესკონფერენცია გამართა.

სახელმწიფოთაშორისო ტელერადიოკომპანიაში შეიქმნა კონსოლიდირებული პროგრამა, რომლის მეშვეობით მოსკოვში, "მირის" ამერიკული თანამგზავრით (ტელეპორტები დსთ-ს ცხრავე ქვეყანაშია), კონსოლიდირებულ პროდუქტს მოსკოვში გადასცემენ.

"ჩვენი პირველი გადაცემა საქართველოში ცენტრალურმა ტელევიზიამ და მეშვიდე არხმა გაავრცელა. უახლოეს ხანებში ვგეგმავთ გადაცემების განთავსებას "აიეტის" პროგრამებსა და რეგიონებში. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანაირ პროცესებზე ჩვენს მიერ გაშუქებულ ობიექტურ ინფორმაციას დსთ-ს ტერიტორიაზე თავისი მაყურებელი ეყოლება. მინდა აღვნიშნო, რომ აქამდე, ფაქტობრივად, დსთ-ში მიმდინარე ინფორმაციებს, ქართველი მაყურებელი და საერთოდ დსთ-ს მაყურებელი რუსული არხების მეშვეობით უყურებდა. ამიერიდან, გვეძლევა უნიკალური საშუალება, დამოუკიდებელი თანამეგობრობის ქვეყნებიდან ობიექტური ინფორმაცია მივიღოთ. მაგალითად, ყირგიზეთიდან ყირგიზების და არა რუსეთის თვალით დანახული ამბავი" – აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბრისას ბადრი ნაჭყებიამ.

სახელმწიფოთაშორისო ტელერადიოკომპანია "მირი" დსთ-ს ყველა ქვეყანაში თავის მაყურებელს დამოუკიდებელ, კონსოლიდირებულ პროგრამებს ჰპირდება.

btc

მოთხოვნა წინადადებების წარდგენაზე
გარემოს დაცვითი ინვესტიციების პროგრამა
ფაუნის იშვიათი სახეობების კონსერვაციის
ღონისძიებების მართვა

SCP South Caucasus Pipeline

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) და
სამხრეთ კავკასიის (სკმ) მილსადენები
ოპერატორი - კომპანია "BP"

გამოქვეყნების თარიღი:1 სექტემბერი 2003 წ
კონკურსის დახურვის თარიღი და დრო:13 ოქტომბერი 2003 წ,16.00 სთ თბილისის დროით

კომპანია "BP", [illegible]

[illegible]

[illegible] (Tetrao mlokosiewiczi) და [illegible] (Ursus arctos), [illegible]

კომპანია "BP", [illegible]

[illegible]:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]:

- [illegible] 50 000 აშშ დოლარზე [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible] 2003 წლის 1 სექტემბრიდან 12 სექტემბრამდე [illegible]:

[illegible]
კომპანია "BP"-ის საქართველოს [illegible]
საქართველო, თბილისი 380094
[illegible] ქ. №38

[illegible] www.caspiandevelopmentandexport.com.

"არტ-იმედის" გეგმები პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობასაც მოიცავს

კომპანია "არტ-იმედი" საზოგადოებას მრავალ ახალ სიურპრიზს სთავაზობს. "საპროდიუსერო კომპანია სულ მალე დაასრულებს მუშაობას ძალზედ მნიშვნელოვან პროექტზე – "გია ყანჩელის მუსიკა კინოსა და თეატრისათვის" – აცხადებს "არტ-იმედის" პიარ-მენეჯერი მაია დათუნაშვილი.

ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის მიერ თეატრისა და კინოსათვის დაწერილ ნაწარმოებებს "არტ-იმედი" კომპაქტ-დისკის სახით გამოსცემს, ამასთან, გია ყანჩელის ერთგულ მსმენელს კიდევ ერთ სასიამოვნო საღამოს აჩუქებს. ოქტომბრის დასაწყისში ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში კიდევ ერთხელ გაიმართება სპექტაკლი, სადაც კომპოზიტორი ნიკა მემანიშვილი და "არტ-იმედის" მომღერალი ნატო მეტონიძე საზოგადოებას გია ყანჩელის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებს ახლებური ხედვით და იმპროვიზაციით წარუდგენენ.

"არტ-იმედის" სამომავლო გეგმები საქართველოს ფარგლებსაც სცილდება. ამ კუთხით მაია დათუნაშვილი მნიშვნელოვან პერსპექტივებს სახავს. მისი განცხადებით, 2 ნოემბერის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ "არტ-იმედის" მომღერლები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ უცხოეთში გამართულ სხვადასხვა ფესტივალებსა და კონკურსებში. მანამდე კი საპროდიუსერო კომპანია ქართველ პოლიტიკოსებს საკუთარ სერვისს სთავაზობს.

კომპანიის პიარ-მენეჯერის თქმით, "არტ-იმედი" მზად არის ითანამშრომლოს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიასთან, მაჟორიტარ დეპუტატთან, თუ ბლოკთან, რათა მათ ხალხის საყვარელი მომღერლების მეშვეობით, წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში სპეციალური აქციებისა და კონცერტების გამართვის საშუალება მიეცეთ.

"არტ-იმედი" არის ერთადერთი საპროდიუსერო ცენტრი, რომელსაც ნებისმიერი კონცერტის და აქციის მომზადებაში საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს" – აღნიშნა დათუნაშვილმა.

ინტერ-პრესი

TV პროგრამა
10 სექტემბერი

რუსთავი - 2

07.00 დილა მშვიდობისა **07.10** სერიალი „პაწაწინა ონავრები" **09.40** სერიალი „ასულ ტეკილა" **10.20** დოკ. ფილმი „მეოცე საუკუნე" **11.00** სერიალი „განდგომილი" **12.00, 15.00** კურიერი **12.15** სერიალი „სასტიკი ანგელოზი" **13.30** მხ. ფილმი **15.20** მხ. ფილმი **17.00** სერიალი „ასულ ტეკილა" **17.30** სერიალი „პაწაწინა ონავრები" **18.00, 21.00, 02.00** კურიერი **18.25** სერიალი „მაშველები" **19.10** თ. ჩაგელიშვილის გადაცემა „საქართველო-უახლესი ისტორია" **19.50** სერიალი „სასტიკი ანგელოზი" **22.00** სერიალი „განდგომილი" **22.50** ღამის კურიერი **00.10** სერიალი „სექსი დიდ ქალაქში" **00.40** მხ.ფილმი „სისხლისგან დაცლილი რომეო". მთ. რ-ში: გერი ოლმენი, ლენა ოლინი.

პირველი არხი

07.30 ალიონი **09.40** მულტსერიალი „კიტუ" **10.10** მხ. ფილმი „სასიკვდილო გადაკიდება" **11.45** დოკ.სერიალი „ბუნების სამყაროში" **12.00, 15.00, 20.00** მოამბე **12.15** ტელესერიალი „ეშმაკუნა" **13.00** ნაშუადღევს **14.00** მოამბე ინგლ. ენაზე **14.05** ქართული ენის გაკვეთილი **14.35** თქვენი უფლებები **15.15** მხ. ფილმი „ქვის მფარველები" **16.45** დოკ. სერიალი „მხატვრები - ფრანსის პიკაპია" **17.10** 50-50 **17.45** მულტსერიალი „კიტუ" **18.00** „ვესტნიკი" **18.25** ტელესერიალი „ეშმაკუნა" **19.15** ენერგია **19.40** ბასტი-ბუბუ **21.00** ტელეთამაში „იმღერე რამე" **21.30** ავიაშოუ **21.45** „მათი შვილები" **22.30** რა ხდება **00.00** მხ. ფილმი „საუკეთესო საუკეთესოთა შორის".

პირველი სტერეო

08.00 მუსიკა **09.00** ტოროლა **12.00** ფილმი **14.00** მუსიკა **16.00** ფილმი „უკან დედამიწაზე" მთ. რ-ში კრის კოკი, რეჯინა კინგი. **18.00, 19.15** ქართული მუსიკა **19.00, 20.00, 21.00, 22.00** ინფორმატორი **19.30, 20.15** ვიდეორადიო **20.50** ათი ლექსი **21.15** პროფათეული **22.35** პაპარაცი **23.00** სოლო **00.00** „ბრავო" „შოსე". მთ.რ-ში რიზ უიზერსპუნი, კიფერ საზერლენდი. **02.00** „ღამურა" „ყვავი 3" მთ. რ-ში ერიკ მაბიუსი, კირსტენ დანსტი. **03.00** პაუზის გარეშე.

მეორე არხი

19.00, 22.00 „მოამბე" მეორე არხზე **19.10** მულტფილმი **19.30** მხ. ფილმი „სამხედრო ხელობა" **21.00** და არს მუსიკა **21.30** ჩვენი მისამართია **22.10** მხ. ფილმი „ძვირფასი ტვირთი".

კავკასია

12.00 მხ. ფილმი „ფორესტ გამპი" **14.30** მხ. ფილმი „უკეთესად არ არსებობს" **17.00, 19.00, 20.30, 00.00** საინფორმაციო პროგრამა „დღეს" **17.15** მხ.ფილმი „პაროლი ხმალთევზა" **19.20** სპექტრი **21.00** მხ. ფილმი „ეშმაკის ადვოკატი" **23.30** მუსიკა.

იბერია

08.00 ანონსი, აღსავალი **08.05** დიალოგი **10.30** ბურთი და მოედანი **11.00** სერიალი „საჰაერო პოლიცია" **12.50, 14.50, 19.30, 23.30** მუსიკა **13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 22.45** ახალი ამბები **13.10, 17.30** მულტსერიალი „კაპიტანი სიმიანი და კოსმიური მაიმუნები" **13.30, 18.00** დოკ. ფილმი **15.15** მხ. ფილმი „მალე ყველაფერი მოგვარდება" **18.45** ბუნების ფერები **19.45** გადაცემა - მურადა **20.00** დოკ. ფილმი **21.00** მხ. ფილმი „საჰაერო პოლიცია" **22.15, 23.00** დიალოგი **23.45** მხ. ფილმი „24 საათი ქალის ცხოვრებიდან" **01.05** მუსიკა.

მეცხრე არხი

08.00 პროგრამა „დილა" **10.00, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00** დღის ამბები **10.10** მულტსერიალი „კონკია" **10.35** სერიალი „პატარა აინშტაინები" **11.10** სერიალი „ინდიგოს მიწა" **12.00** „ცხელი ცხრიანი" **12.50** მხ. ფილმი „გატაცება" **14.20** „ტელემეტრი" (განმ.) **14.50** „ევროპის სტადიონებზე" **15.20, 17.50, 18.50, 19.50, 20.20** მუსიკა **15.30** მხ. სერიალი „გამანადგურებლები" **16.30** დოკ. სერიალი „ზღვარზე" **17.00** მხ. სერიალი „სამოდელო სკოლა" **18.00** მულტსერიალი „კონკია" **18.30** სერიალი „პატარა აინშტაინები" **19.00** სერიალი „ინდიგოს მიწა" **20.00** „ევროპის სტადიონებზე" **21.15** სერიალი „გამანადგურებლები" **22.05** მხ.ფილმი „გაყინვის წერტილი ნული" **23.30** კინოგადაცემა „ნუმერატორი" **00.30** მხ. ფილმი „დრაკულა".

იმედი

07.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ქრონიკა **07.15, 09.00, 13.15, 17.20, 01.30** იმედის მელოდიები **07.45** „იმედის" დილა **09.30** სერიალი „იუდას ქალი" **10.30** ლარის მახე **11.05** თამაში „ბოიარის ციხესიმაგრე" **12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00** ქრონიკა **12.10** სერიალი „ჩამსხვრეული ლამპიონების ქუჩები" **13.30** სერიალი „უკიდურესი ზღვარი" **14.05** სერიალი „ამაზონია" **15.15** მხ. ფილმი „გაალეთ პოლიციაა" **17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 01.15** ქრონიკა **17.30** „მუღამები" **18.05** სერიალი „იუდას ქალი" **19.20** სერიალი „ჩამსხვრეული ლამპიონების ქუჩები" **20.15** არტ-ბულვარი **20.40** „დროებითი ზღვარი" **23.35** ფანების კინოკლუბი „გაიცანით მომხიბვლელი კაცი" .

აჭარა

08.00, 03.00 საინფორმაციო დაიჯესტი **08.40** დოკუმენტური ფილმი **09.00, 12.00, 16.00** საინფორმაციო გამოშვება „დღეს" **09.10, 12.10, 16.10** საინფ. გამოშვება „ნოვოსტი" **09.20** საბავშვო ფილმი „ბავშვთა სამყარო" **10.40** მუსიკა **11.00** დოკუმენტური ფილმი **12.20** მხატვრული ფილმი „ნათლიმამა" 1 ნაწ. 2 ს. **13.40** დოკუმენტური ფილმი **14.00** საინფ. გამოშვება „დღეს მსოფლიოში" **14.05** კომედია „ვირთხების რბოლა" **16.20** მულტფილმი **17.15** მხატვრული ფილმი „დაუმორჩილებელი შურისმაძიებლები" **19.00, 22.00, 00.00** საინფორმაციო გამოშვება „დღეს" **19.15, 22.30, 00.20** საინფორმაციო გამოშვება „ნოვოსტი" **19.30** „პრესდაიჯესტი" **19.35** დოკუმენტური ფილმი **20.15** მხატვრული ფილმი „ნათლიმამა" 2 ნაწ. 1 ს. **23.00** „ალტერნატივა" **00.45** საინფორმაციო გამოშვება ინგლისურ ენაზე **00.50** საინფორმაციო გამოშვება გერმანულ ენაზე **00.55** საინფორმაციო გამოშვება ფრანგულ ენაზე **01.00** თრილერი „ბრიგადა" 8 ს. **01.50** დოკუმენტური ფილმი **03.40** მუსიკა **04.00** დრამა „მკვდარ პოეტთა საზოგადოება".

VII არხი

09.10 მელოდია **09.20** „აჩიკუდა" **09.35** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **10.00** სპორტული პროგრამა - „ევროპული ფეხბურთი" - ინგლისის ჩემპიონატის მიმოხილვა (განმეორებით) **10.30** კომპიუტერული ტექნიკა **11.30** მელოდია **12.05** ტელესერიალი - „მაქმანები" - მე-3 სერია **12.35** მობილურები **13.15** დისნეი და მისი მეგობრები **13.40** კომპიუტერული თამაშები **18.20** კომპიუტერული ტექნიკა **19.00** „აჩიკუდა" **19.25** კომპიუტერული თამაშები **19.30** მელოდია - მოკლე შეტყობინებები **20.05** საყოფაცხოვრებო ტექნიკა **20.35** სპორტული პროგრამა - „ევროპული ფეხბურთი" - ესპანეთის ჩემპიონატის მიმოხილვა **21.00** „ნა-ნა-ნა" - კარაოკე **22.00** მობილურები **22.50** „კინოკლუბი „ - „რუსი ნათლიმამა". მძაფრსიუჟეტიანი . რეჟ: იორგო ოგნენოვსკი. როლებში: ჰეფ კონოვეი, ლევან უჩანეიშვილი. **00.15** მელოდია **00.20** ტელესერიალი - „ნათლიდედა" - მე-11 სერია **01.05** აუდიო-ვიდეო-ტელე.

ОРТ

07.00 „Доброе утро!" **09.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00** Новости **09.10, 20.00 Сериал „Земля любви, земля надежды" 10.20 Худ.фильм „Две судьбы" 11.30 Боевик „Петр Великий" 12.30** „Ералаш" **12.40** Дисней-клуб: „Чудеса на виражах" **13.20** Шоу „Город женщин" **14.10 Худ.фильм „Тюремный романс" 16.20** „Фабрика звезд 3" **16.40** „Ералаш" **17.00 Сериал „Берег мечты" 18.00** „Большая стирка" **19.30** „Смехопанорама" **20.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата Европы-2004. Сборная России - Сборная Швейцарии 22.50 Худ.фильм „Две судьбы" 00.00** Док.фильм „Пейзаж перед битвой. Центр" **00.40** Ночное „Время" **01.10** Док.фильм „После падения небоскребов" **02.10 Триллер „Операция „Черное воскресенье".**

РТР

06.00 „Доброе утро, Россия!" **09.45, 21.55 Сериал „Каменская 2" 10.50** „Сам себе режиссер" **12.00, 15.00, 18.00, 21.00** „Вести" **12.30, 15.10, 17.40, 21.30** „Местное время. Вести - Москва" **12.50** Ток-шоу „Короткое замыкание" **13.50, 23.00 Детектив „Марш Турецкого. Новое назначение". 14.45, 17.25, 00.50** „Вести. Дежурная часть" **15.30** Ток-шоу „Что хочет женщина" **16.30 Сериал „Лучший город Земли" 18.10 Сериал „Бригада" 19.10 Мелодрама „Ундина" 20.00 Сериал „Комиссар Рекс" 21.50** „Спокойной ночи, малыши!" **00.00** „Вести+" **00.20** „Авторитет" с Дм. Киселевым **01.05** „Народный артист" **01.20 Худ.фильм „Мужская компания" 02.50** „Дорожный патруль" **03.05** „Горячая десятка" **04.00 Сериал „Ангелы Чарли" 04.55 Сериал „Екатерина Великая".**

НТВ

07.00 „Утро на НТВ" **09.55 Сериал „Черный ворон", 2 с. 11.00** „Сегодня утром" **11.25** „Растительная жизнь". И.Скляр **12.05** „Кулинарный поединок: С.Павлиашвили - Б.Моисеев" **13.00, 16.00, 18.00, 20.00, 01.20** „Сегодня" **13.30** „Красная стрела" **13.50** Ток-шоу „Страна советов" **14.35 Сериал „Улицы разбитых фонарей 4" 15.40** „По праву" **16.35** Ток-шоу „Принцип домино". „Талант - счастье или проклятие?" **18.30 Сериал „Супершпионки" 19.25** „Чистосердечное признание" **20.40 Сериал „Улицы разбитых фонарей 4" 21.50 Сериал „Черный ворон" 23.00** „Страна и мир" **23.35** „Красная стрела" **00.00 Сериал „Клан Сопрано" 01.40** „Гордон": „11 сентября".

შესანიშნავი შვიდეულის ახალი ქართული დუბლიაჟი

მეორე სერია

შევარდნაძის ჩამოსვლა საქართველოში
კალვერა (კრისს): "და თქვენ, ასეთი პიროვნება, დაბრუნდით ამ ღატაკი, გაუბედურებული სოფლისათვის..., რატომ?"

კორუფციასთან ბრძოლა
ლი (ბუზის დაჭერის შემდეგ): "მხოლოდ ერთია..., ადრე კი ერთდროულად სამს ვიჭერდი..."

არჩევნებში დამარცხებული
ბავშვები (ო რჭილის): "ჩვენ შენ საფლავს მოვუვლით და მას ყვავილებით შევამკობთ".

საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები
კრისი: "ყოველთვის მხოლოდ გლეხები რჩებიან გამარჯვებული".

International House
A MEMBER OF THE INTERNATIONAL HOUSE WORLD ORGANISATION
საერთაშორისო სახლი
უცხოური ენების სწავლების ცენტრი
15 სექტემბერს
იწყებს
ინგლისური ენის სწავლების ახალ კურსს

- ბავშვებისა, მოზარდებისა და მოზრდილთათვის
- საერთაშორისო გამოცდების (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) მოსამზადებელი კურსი
- ბიზნეს-ინგლისურის კურსი

მეცადინეობები დაიწყება:
10.00; 12.00; 15.00; 17.00; 19.00.

- სწავლების ყველა დონე
- მეცადინეობები კვირაში სამჯერ,2 საათი
- წინასწარი ტესტირება და გასაუბრება: ყოველდღე 14.00 დან 18.00 მდე
- კვალიფიცირებული ქართველი,უცხოელი მასწავლებლები
- გაიცემა სერთიფიკატი
- ტელეფონები: 94-05-15, 33-01-79
- მისამართი: დოლიძის 2

ისწავლეთ ინგლისური პროფესიონალებთან!
International House
A MEMBER OF THE INTERNATIONAL HOUSE WORLD ORGANISATION
www.ihworld.com

სწავლა ლონდონში
ხელმისაწვდომ ფასად

ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის სკოლა (ლონდონი) გიწვევთ ხარისხის მოსაპოვებლად შემდეგი პროგრამების ფარგლებში. ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის სკოლის (ლონდონი) კამპუსი მდებარეობს ლონდონ ბრიჯთან. ეს ის ადგილია, სადაც ლონდონის ღირსშესანიშნაობებია თავმოყრილი. პროგრამები ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად ხორციელდება სანდერლენდის (გაერთიანებული სამეფო) უნივერსიტეტთან ერთად; ხოლო პროგრამები მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად ხორციელდება ისტ ლონდონის (გაერთიანებული სამეფო) უნივერსიტეტთან ერთად. პროგრამები ცხადდება წელიწადში სამჯერ (ნოემბერი / აპრილი / აგვისტო). მორიგი კურსის დაწყების თარიღია 2003 წლის 27 ნოემბერი.

MBA
MSc

სრული კურსის ფასი £3950

ბიზნესის ან ბიზნეს ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროგრამების ფარგლებში ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად 2-წლიანი დაჩქარებული კურსის - BA (Hons) მთლიანი ღირებულება £ 6950.
3-წლიანი კურსის ინჟინერიის ბაკალავრის ხარისხის მოსაპოვებლად B. Eng (Hons) მთლიანი ღირებულება £ 10 950

ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად

იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ზემოაღნიშნული პროგრამებით სწავლობენ, ერთწლიანი ინტენსიური ინგლისური ენის კურსის გავლა შესაძლებელია დამატებითი £ 1000 გადახდის შემდეგ.
იმ სტუდენტებისთვისაც, რომელთაც მაღალი აკადემიური მოსწრება არა აქვთ, ხელმისაწვდომია მოსამზადებელი პროგრამები.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: ნიგარ მეჰმეტოვას, ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის სკოლის ბაქოს წარმომადგენლობაში
მისამართი: 12 Bul Bul Ave., Student Travel International (STI),
Tel/Fax: +994 12-989906, 98 99 08, +994 50 - 201 01 69
E-mail: stmgeorgia@hotmail.com; nm@sti.az
ან აკადემიური წარმომადგენელს: ნინო შენგელიას
ტელ.: 34 61 62, 8-93 35 20 67

ESM-თბილისის სკოლა-ლიცეუმი აგრძელებს მოსწავლეთა მიღებას II, III, IV და V კლასებში.
დანარჩენ კლასებში კონტიგენტი შევსებულია
მისამართი: ნუცუბიძის ქ. N223.
ტელ: 32 97 83

"საოჯახო ტოტოს" მომავალი გათამაშების კოეფიციენტთა ცხრილი

იმ შემთხვევაში თუ ჯეკპოტი არ გათამაშდა, ის მოთამაშე, რომელიც პირველი შეავსებს ბარათს სვლის კოეფიციენტთან ერთად მიიღებს დამატებით 5000 კოეფიციენტს

ლიცენზიის ნომერი: 01-7/982

სვლა	კოეფიციენტი	სვლა	კოეფიციენტი
15	25000	46	1500
16	25000	47	1200
17	25000	48	1000
18	25000	49	700
19	25000	50	500
20	25000	51	300
21	25000	52	200
22	25000	53	100
23	25000	54	80
24	25000	55	70
25	25000	56	60
26	20000	57	50
27	19000	58	40
28	18000	59	30
29	17000	60	25
30	16000	61	20
31	15000	62	18
32	14000	63	16
33	13000	64	14
34	12000	65	12
35	11000	66	10
36	10000	67	9
37	9000	68	8
38	8000	69	7
39	7000	70	6
40	6000	71	5
41	5000	72	4
42	4000	73	4
43	3000	74	3
44	2500	75	3
45	2000	76	2

მოსწავლეთა საყურადღებოდ!
განათლების სამინისტროს კომპიუტერული ცენტრი "შხიერი" აცხადებს მოსწავლეთა და სტუდენტთა მიღებას
პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელ ჯგუფებში.
მიიღებიან IV-XI კლასების მოსწავლეები
მისამართი: დ. უზნაძის (ყოფილი კამოს) №70
ტელ: 29 48 61, 95 45 75, 91 03 17

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.